

Sonja M. Dujmović

U OGLEDALU PROMJENA –  
SRPSKO GRAĐANSTVO U BOSNI I HERCEGOVINI 1918–1941.

## HISTORIJSKE MONOGRAFIJE

### Knjiga 18

Izdavač:

Univerzitet u Sarajevu – Institut za historiju  
Podgaj 6, 71 000 Sarajevo, Bosna i Hercegovina  
[www.iis.unsa.ba](http://www.iis.unsa.ba)

Glavni i odgovorni urednik:

Dr. Enes S. Omerović

Recenzenti:

Prof. dr. Adnan Jahić  
Dr. Radmila Radić

---

CIP - Katalogizacija u publikaciji  
Nacionalna i univerzitetska biblioteka  
Bosne i Hercegovine, Sarajevo

94(497.6=163.41)“1918/1941”

#### **DUJMOVIĆ, Sonja**

U ogledalu promjena - srpsko građanstvo u Bosni i Hercegovini 1918-1941 / Sonja M. Dujmović. - Sarajevo : Institut za historiju Univerziteta, 2019. - 471 str. ; 25 cm. - (Historijske monografije ; knj. 18)

Registri. - Bibliografija: str. 389-414 ; bibliografske i druge bilješke uz tekst.

ISBN 978-9958-649-31-8

COBISS.BH-ID 28645638

---

UNIVERZITET U SARAJEVU – INSTITUT ZA HISTORIJU

Sonja M. Dujmović

U OGLEDALU PROMJENA –  
SRPSKO GRAĐANSTVO U BOSNI  
I HERCEGOVINI 1918–1941.



Sarajevo, 2019.



# SADRŽAJ

Riječ autorice.....	7
Uvodna razmatranja .....	11

## I DIO

Srpsko građanstvo u	
Bosni i Hercegovini do 1918.....	35
A. Izrastanje bosanskohercegovačkog srpskog građanstva u	
okviru Osmanskog Carstva.....	35
B. Srpsko građanstvo pod austrougarskom upravom.....	63
C. Srbi Bosne i Hercegovine u Prvom svjetskom ratu.....	95

## II DIO

Srpsko građanstvo u Bosni i Hercegovini 1918-1941. ....	113
A. Pozicija srpskog građanstva u Bosni i Hercegovini tokom i nakon	
procesa ujedinjenja u Kraljevinu Srba, Hrvata i Slovenaca .....	113
B. Bosanskohercegovačko društvo i njegova srpska komponenta.....	144
a. Srpsko stanovništvo u Bosni i Hercegovini .....	144
b. Srbi u upravnim tijelima Bosne i Hercegovine .....	155
c. Ekonomski prilike u Bosni i Hercegovini i srpsko građanstvo.....	194

## III DIO

Srpsko građanstvo u Bosni i Hercegovini u prelomnim	
događajima Kraljevine .....	235
A. Srpske stranke u Bosni i Hercegovini i ukidanje Pokrajinske uprave .....	235

B. Srpsko građanstvo prema šestojanuarskoj diktaturi .....	248
C. Srpsko građanstvo prema Vladi Milana Stojadinovića.....	268
D. Sporazum Cvetković – Maček i njegov odjek kod srpskog građanstva u Bosni i Hercegovini.....	300

#### IV DIO

Srpsko-pravoslavno sveštenstvo i njegova politička uloga u Bosni i Hercegovini u međuratnom periodu.....	323
---	-----

Zaključna razmatranja .....	377
Izvori i literatura .....	389
Imenski indeks.....	415
Geografski indeks .....	449
Concluding remarks .....	459

## RIJEČ AUTORICE

Ma kako čudno zvučalo, naslov ovog ukoričenog rukopisa dat je prilično ishitreno i prije nego što je iščitan nakon mnogih godina. Ispostavilo se da je to bio skriveni nagovještaj neočekivanog suočavanja i sagledavanja vlastitih isku-stvenih, spisateljskih i profesionalnih promjena. U dilemi, a već pred svršenim činom zbog unaprijed datog obećanja da će se tekst dati na objavljanje, šta učiniti, u kojoj mjeri intervenisati, izbor se sveo na odluku o prihvatanju nave-denih promjena i jednim dijelom odustajanje od negdje stečenog radnog po-stupka te upuštanja u dopunjavanje rukopisa u onim dijelovima teksta gdje su se praznine učinile očiglednim, zatim u dijelovima na koje su mi kolegijalnim i profesionalnim pristupom ukazali poštovani recenzenti, a djelomično i vlastiti podsticaj za korigovanje tokom ponovnog čitanja, što je vidljivo iz teksta, ali se nadam da neće umanjiti smisao cjeline.

Dakle, da svaki rukopis ima svoj put govori i ova pregledna studija o srpskom građanstvu u Bosni i Hercegovini u periodu 1918–1941. godine, u osnovi magistarska teza, odbranjena 22. novembra 2004. godine na Odseku za istoriju Filozofskog fakulteta u Beogradu, pred komisijom u sastavu prof. dr Đorđe Stanović (mentor), prof. dr Ljubodrag Dimić i dr Radmila Radić, koja sticajem brojnih okolnosti sada pronalazi način da sa police, iz hrpe spisa, bude nakon toliko vremena uzeta, dorađena i uokvirena tako da udovolji eventualnoj zna-tiželji zainteresovanih.

Smisao objavljanja nakon više od jedne decenije čini se da će se naći u tome da posluži, prije svega, svim onim koji žele da steknu osnovnu predstavu o nastanku jedne nacionalne, srpske društveno-političke grupe na bosanskohercegovačkom prostoru kroz državne i društvene promjene u vrijeme Osmanskog Carstva i Austro-Ugarske Monarhije, o iskustvima u Velikom ratu, brojnosti, prisutnosti u upravnim tijelima i ekonomskoj snazi tokom Kraljevine SHS / Jugoslavije te

o njihovoj političkoj orijentaciji i usmjerenjima tokom formativnih godina i događaja. Državno-politički, socijalni, ekonomski okvir za njihovo djelovanje, smješten u vremenskim i prostornim koordinatama, određen i širim procesima nego onim dirigovanim odlukama vrhova carstava i Kraljevine SHS / Jugoslavije, direktno je vezan sa društvenim i političkim statusom, takođe je razmatran i ponuđen kao dodatna odrednica za razumijevanje društveno-političke uloge srpskog građanstva.

Sljedeći, ali jak i uznemirujući motiv je u poraznoj aktuelnosti.

Prirodom nastanka, bez ambicija da predstavlja iscrpno teorijsko i problematsko upuštanje u mnogobrojna pitanja koja se nužno nameću, te prepuštajući u velikoj mjeri da "izvori govore", predočeni tekst daje jedan pristup za upoznavanje sa jednim predvodničkim i odgovornim društvenim slojem srpskog naroda u Bosni i Hercegovini. Ovim tekstrom se naravno ne iscrpljuju brojni društveno-politički i ekonomski procesi, čije su se posljedice značajno osjećale ne samo u tadašnjem vremenskom okviru nego su neke prepoznatljive i danas.

Ukoliko se istraživanje, ali i pisanje, posmatra kao putovanje na kojem se njegova težina, ali i ljepota razotkriva u provjeri vlastitih prepostavki te njihovih potvrda ili obesmišljavanja i sticanju novih saznanja, kada se smisao pisanja ponovno preispituje, kada se nedoumice više razvijaju nego razrješavaju, onda mi je čast da na ovom mjestu pomenem one ljudе koji su mi na tom putovanju pomogli.

Istraživački rad su mi učinili ugodnim brojni ljudi posvećeni arhivskoj službi iz arhivâ i biblioteka u kojima sam radila, ali lakšim i prijatnijim su ga učinili dragi, strpljivi i tolerantni ljudi – Saša Beltram iz Historijskog arhiva u Sarajevu, Mina Kujović iz Arhiva Bosne i Hercegovine, Olgica Lalević i Petra Rađen iz Zemaljskog muzeja u Sarajevu.

Na brojnim odmorištima na tom putu, kada je potrebno da se istraženo i propitivano provjeri, svakom ko se bavi ovim poslom treba dijalog sa profesionalnom, kritički nastrojenom i dobromanjernom osobom. Stoga najveću zahvalnost i sreću u dugogodišnjem susretanju dugujem jedinoj sagovornici sa kojom sam mogla podijeliti to iskustvo, Seki Brkljači.

Uvaženim, istraživanju i znanju posvećenim, kolegijalnim i po uloženom trudu i vremenu velikodušnim recenzentima dr Radmili Radić, naučnoj savjetnici

u Institutu za noviju istoriju Srbije u Beogradu, i prof. dr Adnanu Jahiću sa Filozofskog fakulteta Univerziteta u Tuzli, zahvaljujem se na njihovim sugestijama i konstruktivnim kritikama koje uveliko oblikovale verziju knjige koja je pred vama.

Za strpljenje i razumijevanje koje je iskazao prema meni zahvaljujem se kolegi i uredniku ove knjige dr Enesu Omeroviću.

Pitanje u kojoj su mjeri prošlost, procesi, grupe i pojedinci shvaćeni i objašnjeni, ostaje otvoreno. Od sada knjiga je otvorena za kritike i osnov je za provjeru u budućim istraživanjima. Sa sviješću da predočeni narativ ne može odražavati istorijsku stvarnost, nego da je to samo pokušaj njenog razumijevanja, svaku kritiku koja uočava povezanost između života sadašnjice i onog napisanog, prihvatom.

Fondaciji za izdavaštvo zahvaljujem na finansijskoj podršci.

U Sarajevu, 1. septembra 2019. godine



## UVODNA RAZMATRANJA

Jedno od pitanja kojem je, kako bosanskohercegovačka, tako i nekadašnja jugoslovenska istoriografija poklonila nedovoljnu pažnju jest tretiranje srpskog građanskog segmenta u Bosni i Hercegovini. Posebno se to odnosi na period između dva svjetska rata kada je građanstvo svih nacionalnih zajednica Bosne i Hercegovine u potpunosti dobilo mogućnost da iskaže svoje političke zahtjeve, ideološke stavove i da se u odnosu na njih i diferencira unutar svakog nacionalnog korpusa. U momentu rada na prvoj verziji, prije deceniju i po, tada neistražena tema bila je nesumnjivo i interesantna i značajna za istoriografsko istraživanje, obradu i analizu, kao i za shvatanje istorijskih zbivanja koja će uslijediti nakon ovog perioda, te je predstavljala, i to je još uvijek, zbog svoje sadržinske nepoznanice – veliki izazov. Iz tog razloga, kao uspjeh ćemo smatrati barem okvirno postavljanje zadatog problema, čiji svi segmenti ni u kom slučaju neće bili u potpunosti elaborirani, nego poticajni za dalja traganja i traženja odgovora.

Odsutnost osnovnih istoriografskih podataka o srpskom građanstvu u Bosni i Hercegovini u periodu 1918–1941. godine bio je osnovni motiv za istraživanje i potom pisanje ovog teksta. Da bi se ta zamišljena nakana što sistematicnije i jednostavnije prezentovala, izabrano je nekoliko formativnih godina i političkih događaja karakterističnih ne samo za prostor Bosne i Hercegovine nego značajnih i sudbonosnih i za politički život Kraljevine. Odnos bosanskohercegovačkog srpskog građanstva, u formi izjava i akcija vođa srpskih političkih stranaka, prema tim prelomnim tačkama činio se kao dobro polazište za rekonstrukciju osnovnih političkih streljenja, motiva i djelovanja ove društvene grupe u naznačenom periodu. Velikim dijelom je ta namjera i zadržana. Naravno, naznačena konstrukcija ne bi bila održiva bez, bar u osnovnom obliku, kontekstualizacije i uočavanja raznovrsnih procesa i fakata koji su bili polazište za njihovo djelovanje.

U tom smislu postavilo se pitanje definisanja pojma srpsko građanstvo, njegovog nastanka, izrastanja u vremenu carstava, pa potom pitanja njegove brojnosti, ekonomske snage, pozicioniranosti u upravnim tijelima Kraljevine te političke organizacije i orijentacije u promjenama u monarhističkoj državi. Dugovremeni otklon od istraživanja "građanske", "buržoaske", "kapitalističke", "hegemone" skupine bio je rezultat društveno-političkih, ideoloških i beskompromisnih postulata, koji je bio nametnut bosanskohercegovačkoj istoriografiji. Istovremeno, razlog leži i u činjenici što je društveno-politička garnitura na vlasti imala potrebu utemeljiti i osnažiti vladajuću komunističku, te kao i u svakoj praksi relativno dosegnutu socijalističku ideologiju i njene nosioce, pa je potreba za istoriografskim istraživanjem radničkog pokreta i njenim nosiocima institucionalno i sprovedena osnivanjem Instituta za radnički pokret u Sarajevu 1958. godine. Da nominacija nikada nije slučajna, govori i njegovo preimenovanje u Institut za istoriju 1973. godine, kada se počinju istraživati i teme vezane za nosioce i zagovaratelje starih, sa istorijske scene uklonjenih režima.

Prvi osvrt na stanje istoriografije desio se decembra 1966. godine, kada je na *Savjetovanju o stanju i problemima istorijske nauke u Bosni i Hercegovini* u organizaciji Savjeta za naučni rad Socijalističke Republike Bosne i Hercegovine i Komisije za istoriju Centralnog komiteta Saveza komunista Bosne i Hercegovine učestvovalo osam istoričara. Zaključci tom prilikom uglavnom su se odnosili na "materijalne uslove za rad i razvoj istorijske nauke, posebno zadatke Instituta za istoriju radničkog pokreta, zatim Akademije nauka, koja je tek bila prerasla iz Naučnog društva i Katedre za istoriju na Filozofskom fakultetu". To je uključivalo rad na objavlјivanju istorijskih izvora, "potrebu naučnih sinteza" te "značaj i razvijanje naučne kritike".<sup>1</sup> Nakon nešto više od petnaest godina, na *Savjetovanju o istoriografiji Bosne i Hercegovine (1945–1982)*, održanom u Sarajevu 11. i 12. februara 1982. godine, u osvrtu na rezultate istoriografije koji se tiču međuratnog perioda dr Ibrahim Karabegović je prethodno naveo da se radi o "mladoj istoriografiji, koja se praktično razvija tek u novoj Jugoslaviji, istoriografiji bez oslonca na naučnu tradiciju" te da je neophodna "analiza političkog života i političkih odnosa u Bosni i Hercegovini, njenog političkog

<sup>1</sup> Savjetovanje je okupilo Esada Pašalića, Antu Babića, Desanka Kovačević, Branislava Đurđeva, Nedima Filipovića, Hamdiju Kapidžića i Milorada Ekmečića. – Iz diskusije Envera Redžića, *Savjetovanje o istoriografiji Bosne i Hercegovine (1945–1982)*, (Sarajevo, 11. i 12. II 1982), Posebna izdanja LXV, Odjeljenje društvenih nauka 12, ANUBiH, Sarajevo, 1983, 153.

i administrativnog položaja u okviru Jugoslavije...”<sup>2</sup> Pomenuto je i “odsustvo cjelovitih zahvata”. Da se do početka osamdesetih godina nekad rigidno polazište sve više ublažavalо i da su istraživanja krenula u pravcu osvajanja znanja o građanskim politikama, vladajućim u vrijeme Kraljevine Srba, Hrvata i Slovenaca / Kraljevine Jugoslavije, govore monografije Tomislava Išeka *Djelatnost HSS u Bosni i Hercegovini do zavođenja diktature* i Atifa Purivatre *Jugoslovenska muslimanska organizacija u političkom životu Kraljevine SHS* te već urađen projekat *Vjerske zajednice i politička zbivanja u Bosni i Hercegovini od austrougarske okupacije 1878. do 1945. godine*, koji nije nikada objavljen u cjelini, nego kao posebne studije.<sup>3</sup> Započeo je i rad na istraživanju djelatnosti Saveza zemljoradnika i Radikalne stranke (dr Tomislav Kraljačić) u Bosni i Hercegovini, što je u prvom slučaju rezultiralo monografijom Milana Gakovića, dok drugi projekat nije nikada objavljen, pa se trenutno i rukopis projekta smatra izgubljenim. U svojoj diskusiji dr Enver Redžić,<sup>4</sup> dugogodišnji direktor Instituta, otvorio je i pitanje podjele istorijske nauke na građansku i socijalističku, odnosno njenih kriterija, i upozorio da se ovoj prvoj “a priori pridodaje pejorativno određenje”, međutim “nije sve nenaučno što pripada građanskoj niti je sve naučno što nastaje u socijalističkoj epohi razvoja istoriografije”.<sup>5</sup> Nije nevažno napomenuti da su se tada istoričari suočavali sa bazičnim problemom prilikom istraživanja, jer je u tom momentu 85% građe bilo u podrumima, premda je, po riječima Bože Madžara, direktora Arhiva Bosne i Hercegovine, arhivska služba za svega 35 godina postojanja napravila pravo čudo, budući da “kod nas nije bilo nikakve tradicije u zaštiti arhivskog dokumenta, jer je prvi

<sup>2</sup> Ibrahim Karabegović, “Kratak osvrt na rezultate poslijeratne istoriografije o međuratnom periodu isto-rije naroda i narodnosti Bosne i Hercegovine”, *Savjetovanje o istoriografiji Bosne i Hercegovine (1945–1982)*, (Sarajevo, 11. i 12. II 1982), Posebna izdanja LXV, Odjeljenje društvenih nauka 12, ANUBiH, Sarajevo, 1983, 79, 80.

<sup>3</sup> U projektu su učestvovali dr Luka Đaković, dr Tomislav Išek, mr Rafael Brčić, dr Božo Madžar, Mitar Papić, dr Nusret Šehić, dr Mustafa Imamović i Moni Finci. Nakon nepunih trideset godina objavljena je knjiga Mustafa Imamović, *Vjerske zajednice u Bosni i Hercegovini i Jugoslaviji između dva svjetska rata*, Pravni fakultet Univerziteta u Sarajevu, Sarajevo, 2008. Nešto ranije objavljeni su, vjerovatno dozvolom porodica, radovi Bože Madžara i Mitra Papića, o čemu će još biti riječi.

<sup>4</sup> Enver Redžić (1915–2009), završio je germanistiku, jugoslavensku književnost i istoriju na Filozofskom fakultetu u Beogradu 1940. godine, aktivan učesnik Narodnooslobodilačke borbe 1941–1945, vijećnik ZAVNOBiH-a i AVNOJ-a. Nakon kratke profesure na Filozofskom fakultetu u Sarajevu 1950–1952, bio direktor izdavačkog preduzeća *Svetlost* u Sarajevu (1952–1959) te direktor Instituta za istoriju radničkog pokreta 1960–1971. Od 1984. godine redovni član Akademije nauka i umjetnosti Bosne i Hercegovine.

<sup>5</sup> Iz diskusije Envera Redžića, 155.

arhiv osnovan 1947. godine”<sup>6</sup>. Znači da su prvi istoriografski rezultati koji se tiču “građanskog” društva, političkih stranaka i njihovog djelovanja bili velikim dijelom značajan rezultat napora i snalaženja pojedinih autora, pa se i sredinom osamdesetih registrovalo da se mnoge smjernice i inicijative “U praksi ... nisu ili su veoma malo nalazile primjenu.” Upućen je poziv za “metodično istraživanje cjelokupne prošlosti Bosne i Hercegovine, koja mora biti oslobođena mitologizacije, predubjeđenja i površnih ocjena”<sup>7</sup>. Osvrt sa kraja devedesetih godina bio je poziv za očuvanje ljudskog i profesionalnog dostojanstva istoričara te angažovanje na podizanju novih kadrova koji će biti odgovorni (pod)nostioci političkih i ideoloških tereta nametnutih istoriografiji, a na tragu vlastitog napretka u pozivu i slobodi.<sup>8</sup> Razloge za odsustvo promišljanja međuratne istoriografije na nedavnom okupljanju istoričara treba tek razmotriti.<sup>9</sup>

Podstrek za istraživanje društveno-istorijskih struktura i grupa, mimo radničkog pokreta, i strogo uzevši političke istorije u vidu utvrđivanja činjenica, datuma onih više, ali i onih manje važnih, naročito izražen u monografijama i hronikama lokalnih zajednica, te “otvaranje vrata” drugim humanističkim naukama, srodnim i komplementarnim istoriografiji, krenuli su sa uvidima o istoriji istoriografije iz susjedstva i sa poticanjem za primjenu teorijskih saznanja.<sup>10</sup>

<sup>6</sup> Iz diskusije Bože Madžara, *Savjetovanje o istoriografiji Bosne i Hercegovine (1945–1982)*, (Sarajevo, 11. i 12. II 1982), Posebna izdanja LXV, Odjeljenje društvenih nauka 12, ANUBiH, Sarajevo, 1983, 147.

<sup>7</sup> Nusret Šehić, “Nvine u programiranju i organizovanju naučnog rada u istoriografiji u Bosni i Hercegovine”, *Prilozi*, Institut za istoriju, Sarajevo, god. XXI, br. 22, 1986, 15, 16.

<sup>8</sup> Sonja Dujmović, “Molimo tišinu” – Prilog kritici istoriografije međuratnog perioda 1918–1941”, *Prilozi, Referati sa Međunarodnog naučnog skupa “Historiografija o Bosni i Hercegovini 1980–1998”*, održanog 4. i 5. novembra 1999. godine u Sarajevu, Institut za istoriju, Sarajevo, br. 29, 2000, 449–453.

<sup>9</sup> Međunarodna naučno-kulturološka konferencija “Istoriografija o Bosni i Hercegovini (2001–2017) godine”, održana 21. i 22. juna 2019. godine u organizaciji Akademije nauka i umjetnosti Bosne i Hercegovine.

<sup>10</sup> Mirjana Gross, *Historijska znanost: razvoj, oblik, smjerovi*, Zagreb, 1976 (2. izmijenjeno i dopunjeno izd.), Zagreb, 1980; Đorđe Stanković, *Iskušenja jugoslovenske istoriografije*, Rad, Beograd, 1988; Andrej Mitrović, *Raspravljanja sa Klio, o istoriji, istorijskoj svesti i istoriografiji*, Svjetlost, Sarajevo, 1991; Andrej Mitrović, *Propitivanje Klio. Ogledi o teorijskom u istoriografiji*, Vojska, Beograd, 1996; Đorđe Stanković, Ljubodrag Dimić, *Istoriografija pod nadzorom*, I-II, Službeni list Srbije, Beograd, 1996; Mirjana Gross, *Suvremena historiografija. Korijeni, postignuća, traganja*, Novi Liber / Zavod za hrvatsku povijest Filozofskog fakulteta Sveučilišta, Zagreb, 1996/2001; Ljubodrag Dimić, “Jugoslovenska država i istoriografija”, *Tokovi istorije*, Institut za noviju istoriju Srbije, Beograd, br. 1–4, 1999, 326–339; Zdenka Janečković-Römer, “O pisanju povijesti i znanju o prošlosti”, *Zbornik Mirjane Gross*, Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Zagreb, 1999, 445–458; Zdenka Janečković-Römer, “Povijesna spoznaja i metodologija povijesti u postmoderni”, *Radovi Zavoda za hrvatsku povijest Filozofskoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu*, Zagreb, vol. 32–33, br. 1, 1999–2000, 203–221. Sa početkom novog stoljeća, tu su i novi prilozi: Milorad Ekmečić, “Promenjiva sudbina pojma filozofija istorije”, *Istorijska 20. veka*, Institut

To će se pokazati vrlo korisnim kao saznanje jer, kako se pokazalo, definisanje pojma srpsko građanstvo u Bosni i Hercegovini je u osnovi teoretski, ali u istraživanju praktični problem, naročito s obzirom na u literaturi prisutna definisanja kao “srpska buržoazija”, “srpska građanska klasa”, “srpska politička elita” i sl., odnosno do “stvaranja različitih termina za opisivanje istog fenomena...”<sup>11</sup>

Suština svih elitističkih koncepcija, bliskih religijskim, kreće sa postavkom o nejednakosti u društvu, društvenom podjelom na grupu vladajućih i onu nad kojima se vlada, koja se smatra “prirodnom” (Niče, *Volja za moć*), predodređenom i nepromjenjivom, te da su za taj odnos potrebni različiti mehanizmi koje će ga učiniti dugotrajnijim. Dakle, elite trebaju održavati kontinuitet svoje vlasti u društvu različitim sistemima i stalno, na razne načine, ispoljavati i potvrđivati svoju poziciju. U slučaju nesposobnosti elite, doći će do njene smjene, upravo zbog slabosti same elite, a ne snage podređenih. Kako je pojam moći (ukratko, mogućnost sprovođenja vlastitog interesa svim sredstvima, pa i silom),<sup>12</sup> vlasti (moć osnažena pravnim poretkom),<sup>13</sup> ali i autoriteta (oblik moći) uvijek bio izazovan, njime su se oduvijek bavili mislioci raznih profila, filozofi, književnici, i teorijski ih uobličavali na različite načine. Pojedine teorije su donosile ideje kako vlast održati (Makijaveli, *Vladalac*), a pojedine kreću sa idejama kako tu društvenu podjelu bilo legalizovati (npr. teorija društvenog ugovora Ž. Ž. Rusa), bilo neutralisati (npr. revolucijom u marksizmu) i uspostaviti vladavinu jednakih / “jednakih” (kao teorija “jednakih mogućnosti” prihvaćena i u rodnoj teoriji).

---

za savremenu istoriju, vol. 18, br. 2, 2001, 99–114; Peter Berk, *Istorija i društvena teorija*, Equilibrium, Beograd, 2002; Todor Kuljić, “Postmoderna i istorija”, *Sociologija*, god. XLV, br. 4, 2003, 289–302; Nada Kisić Kolanović, “Historija i postmoderna teorija pripovijedanja: Hayden White i Dominic LaCapra”, Časopis za svremenu povijest, Hrvatski institut za povijest, Zagreb, vol. 35, br. 1, 2003, 217–233; Ana Stolić – Nenad Milenović, “Poricanje i odbrana istorije: postmodernizam, poststrukturalizam i istorijska nauka”, *Istorijski časopis*, Istorijski institut, Beograd, br. LII, 2005, 347–376; Mirjana Gross, “O historiografiji u posljednjih trideset godina”, Časopis za svremenu povijest, Hrvatski institut za povijest, Zagreb, vol. 38, br. 2, 2006, 583–609; Predrag J. Marković, Nataša Milićević, “Srpska istoriografija u vreme tranzicije – borba za legitimitet”, *Istorija 20. veka*, Institut za savremenu istoriju, Beograd, vol. 25, br. 1, 2007, 145–166; M. Antolović, “Postmodernizam i/ili istoriografija?”, *Tokovi istorije*, Institut za noviju istoriju Srbije, Beograd, br. 3–4, 2008, 177–197.

<sup>11</sup> P. Berk, *Istorija i društvena teorija*, 26.

<sup>12</sup> O religijskom porijeklu sile, društvenom podupiranju ovisnosti o zajednici, autoritetima uopšte i moralnim autoritetima te načinima mobilizacije svijesti kolektiva: Émile Durkheim, *Elementarni oblici religijskog života. Totemistički sustav u Australiji*, Naklada Jesenski i Turk, Hrvatsko sociološko društvo, Zagreb, 2008, 248, 250–257.

<sup>13</sup> “Vlast u sasvim uopštenom smislu moći, tj. mogućnosti da se sopstvena volja nametne ponašanju drugih, može se javiti u najrazličitijim oblicima.” – Maks Veber, *Privreda i društvo*, tom II, Prosveta, Beograd, 1976, 46.

U tom smislu konsultovana je literatura koja bi mogla ukazati na utvrđivanje i razrješenje suštine značenja ovog pojma, a na ovom mjestu biće reducirano i pojednostavljeno izdvojena samo ona koja ukratko pokazuje razvoj teorije o eliti, njene zajedničke elemente i varijacije. Među prvim bila je studija prvog začetnika sociološke nauke u Kraljevini, *Mostovi elite* Mirka Kusa Nikolajeva,<sup>14</sup> koji u ovoj maloj sociološkoj hrestomatiji razmatra učenja M. Strinera, M. Vebera i V. Pareta, L. Nelsona, G. Mosca te Đ. Lukača, K. Marks-a, Ž. Sorela i druge, pa osobenost elite vidi u njenoj "najizrazitijoj sposobnosti", a srednji sloj vidi kao "darovite ljude, koji su neke vrste izvršnih organa elite", odnosno "stručni aparat društva".

Osvrćući se na učenje Vilfreda Pareta<sup>15</sup> on pominje njegovu kasnije najviše korištenu teoriju o cirkulaciji elita,<sup>16</sup> ne pominjući značajan uvid u sticanje moći na osnovu psiholoških matrica, ali smatra da pripadnici elite "dolaze na površinu" posredstvom "svjesnog i voljnog aktiviteta" i predviđa rukovodstvo "duhovne i tehničke elite u budućnosti". Protivnik liberalizma Kus-Nikolajev prihvata učenje T. Masarika o tom sistemu kao protivniku "ćudoreda". Izlaz vidi u planskom sistemu i podržava ideju da "uprava države mora biti u rukama stručnjaka, a ne diletanata"<sup>17</sup> Kus-Nikolajev vidi opasnost u opštem pravu glasa, smatra katoličku crkvu "najdemokratskijom ustanovom ... sa potpunom ravnopravnošću svih članova zajednice" te se slaže sa kritikom Marksove teorije nastanka socijalizma jer je ovaj zapostavio tradiciju i čovjeka. Zbog svojih rasprava nakon II svjetskog rata bio je zatvaran i društveno izopšten.

Jedno od referentnih djela za izgradnju teorija elite i razumijevanje stvaranja elitnih grupa u društvu je i *Elita vlasti* S. Rajta Milsa,<sup>18</sup> koji prati ambijent i

<sup>14</sup> O životnom putu M. Kus Nikolajeva vidjeti: Dolores Ivanuša, "Životopis etnologa, sociologa i publicista dr Mirka Kus Nikolajeva (1896. – 1961.)", *Časopis za suvremenu povijest*, Hrvatski institut za povijest, Zagreb, god. 35, br. 1, 2003, 235–248.

<sup>15</sup> Paretu se pripisuje intelektualna odgovornost za pojavu totalitarnih i fašističkih ideja u Italiji. – Vukanšin Pavlović, "Teorije elita u političkoj sociologiji klasične i savremene koncepcije", *Godišnjak Fakulteta političkih nauka*, Beograd, vol. 5, br. 5, 2011, 12.

<sup>16</sup> Vilfredo Pareto, "The Circulation of The Elites", u: *Theories of Society, Volume 1, Foundations of Modern Sociological Theory*, The Free Press of Glencoe, New York, (1961), 551–558. <https://archive.org/stream/theoriesofsociet01pars#page/550/mode/2up>.

<sup>17</sup> Mirko Kus-Nikolajević, *Mostovi elite*, Izdanje knjižare A. Ćelap, Zagreb, 1940, 46.

<sup>18</sup> Rajt S. Mils, *Elita vlasti*, Kultura, Beograd, 1964. Isti autor ima studiju o američkoj srednjoj klasi i njenom obnavljanju do sredine 20. st. Transformacija vlasništva lokalnih farmera, promjena u strukturi zaposlenja te poticajni industrijski mehanizmi i stvaranje korporacija i birokratskog sistema čine neprimjenjiv model. Statusni simboli, prestiž, stil života i mediji su elementi prisutni i kod drugih teoretičara. – C. Wright Mills, *Bijeli ovratnik. Američke srednje klase*, Naprijed, Zagreb, 1979.

formiranje elite iz viših društvenih krugova i koji akcenat stavlja na pozicije koje pojedincu omogućuju donošenje odluka u skladu sa svojom voljom u jednom društvu, „čak i onda kada se tome drugi ljudi opiru“. Grupa takvih pojedinaca, djelujući sa visokih pozicija u institucijama, uglavnom potiče iz imućnih porodica te se bogatstvo, kao i pozicije, prenose na potomstvo, a „cirkulacija elite“ se vrši unutar jedne relativno uske grupe na vrhu društvene hijerarhije. Napominje da političke okolnosti mogu djelovati na gubljenje pozicija, ali se istovremeno mora istaći lakoća s kojom predstavnici sa jednog vrha hijerarhije prelaze na drugi, npr. sa pozicija visokih privrednih giganata na političke ili vojne pozicije. Uspostavljene veze moćnih se osnažuju na društvenim i poslovnim skupovima, privatnim vezama, prijateljstvima, zajedničkim interesima i udruživanjem u raznim poslovima u kojima njihov uticaj i moć samo rastu. Obrazovanje, maniri i drugi spoljni znaci statusa izdvajaju ih od ostalog „običnog“ svijeta. Autorova teza je da je u „svim razdobljima ljudske istorije i u svih nacija jedna stvaralačka manjina, vladajuća klasa, odnosno jedna svemoćna elita bila tvorac svih istorijskih zbivanja“ te da se vladajuća elita može definisati „služeći se pojmovima kao što su sredstva vlasti, odnosno oruđa vlasti – kao pripadnike onih viših društvenih krugova koji zauzimaju komandne pozicije“.<sup>19</sup> Na lokalnoj, gradskoj razini društvena hijerarhija je pokretljivija, lakše se smjenjuju „stare“ gornje klase, a novi i preduzimljivi se uspinju, sa nakanom da lokalno ostave iza sebe i da se sa vezama van lokalnih okvira pozicioniraju na nacionalnoj, državnoj razini. Autonomnost u društvenoj hijerarhiji na nivou države gotovo da i ne postoji. R. Mils daje u stvari prikaz elite vlasti u američkom društvu i njeno kretanje kroz pet epoha i opstanak putem „ravnoteže moći“ uz koju oni nastoje da „njihova dominacija bude trajna i neuznemiravana“, pa i pritiskom na institucije države. Moć elite se akumulira i regrutovanjem vlastitih potomaka. Sam autor priznaje da je američka elita „jedan konfuzan i teško razumljiv niz slika i paralela“ te postoji još niz korištenih sintagmi koje je opisuju. Zbog toga predlaže „nelegantan“ način za definisanje, a on se svodi na odgovore na četiri pitanja: „čemu članovi elite teže; šta oni imaju; čemu oni pripadaju; ko su oni u stvari“<sup>20</sup>

Na početku studije *Teorija elite*, Đuro Kovačević govori o uticajima proisteklim iz odluka „o ponašanju i delovanju svih drugih“, odnosno posmatra politiku koja „reguliše društveno ponašanje ljudi“. Takvo njeno značenje izvodi se

<sup>19</sup> S. Rajt Mils, *Elita vlasti*, 25, 29.

<sup>20</sup> Ibid., 321, 466.

kao vlast, moć, autoritet, kao svojstva grupe ljudi izražena preko organizacija, institucija i države, te se "uspostavlja kao posebna strana spram celine društva", odnosno odluke grupe ljudi se "uspostavljaju kao društvena vrednost koju svi ostali treba i moraju da slede", čime se "legalizuju njihovi interesi nauštrb drugih".<sup>21</sup> U teoriji elite, stoji dalje u obrazloženju, potrebna je analiza odnosa vladajućih i potčinjenih, tj. "o osnovama podele na one koji vladaju i one koji se potčinjavaju, kako se formira sloj onih koji vladaju, kakav je njihov sastav, kojim se mehanizmima obnavlja, koji je stepen jedinstva unutar tog vladajućeg sloja". Važna napomena bi bila da političke elite kratkoročnije djeluju od klasa, odnosno širih socijalnih slojeva, onih dugoročnije pozicioniranih na istorijskoj, društveno-političkoj sceni. "Svojstva za ulazak u elitu nisu individualnog karaktera, već su to svojstva društvene strukture, koja deluju kao kriterijumi diferencijacije i stratifikacije društvenih grupa ili društva na elitu i ostale."<sup>22</sup>

Pri sagledavanju i razumijevanju vrhova u društvenoj i političkoj hijerarhiji treba obratiti pažnju na karakteristike vodeće društvene snage, stoga što kriteriji za formiranje elite nisu jednoznačni, nego ih postoji čitav niz (bogatstvo, porijeklo, obrazovanje, sposobnost, ugled, pripadnost krugu moćnih i sl.), kao i principa (regularnih i manje-više ilegalnih puteva, demokratskih ili uz društvenu / državnu intervenciju ili silu), koji u raznim društvima formiraju različit karakter elitnih grupa u zavisnosti od toga koji su elementi dominantniji. To je ovdje razumijevano kao da treba pratiti njeno formiranje (socijalni osnov) i karakteristike strukture, koja će onda u velikoj mjeri donijeti razumijevanje načina vladanja i funkcionalisanja te detektovati interes i modele distribucije moći naniže na hijerarhijskoj skali.

Korisna je i napomena da sa konstituisanjem evropskih nacionalnih društava od sredine 19. i početkom 19. st. "ideja elite je neraskidivo povezana sa idejom absolutne monarhije ... kao ekonomski stabilne i ekspanzivne zajednice koja ne može bez građanstva i uspona industrije. Da bi se to postiglo nužna je jaka politička vlast kako bi se uništila feudalna rascepkanost društva i obezbedilo ekonomsko jedinstvo nacionalne teritorije i stabilnost uslova društvenog razvoja...".<sup>23</sup>

Savremenije teorije elita, doduše, nude mnogo elastičnije kriterijume za konstituisanje elita, pa sociolog Žak Koenen-Iter kaže da je moguće čak i

<sup>21</sup> Đuro Kovačević, *Politička elita*, NIRO Mladost, Beograd, 1973, IX.

<sup>22</sup> Ibid., 39.

<sup>23</sup> Ibid., 24.

čitanje proglašiti za kriterij pripadanja eliti ukoliko pismeni ljudi predstavljaju privilegovanu manjinu od 10% cjelokupnog stanovništva.<sup>24</sup>

Ukoliko se posmatra naznačeno vrijeme te društveno-politički i državni okvir, treba računati i na vaninstitucionalna sredstva političke borbe i ostvarenja uticaja te zaobilazeњa legalnih principa formiranja vlasti, koja ne moraju znatičiti pomanjkanje sposobnosti pojedinaca, nego su rezultat društvenih sukoba i odsustva konsenzusa o bazičnim problemima društva i države. Dominantne pozicije, njihova snaga, domet i kvalitet uticaja određe stepen i kvalitet interakcije sa "vlastitim", ali i sa političkim vrhovima "drugih" zajednica (političkih, nacionalnih), te se promjene dešavaju bilo uspostavljanjem nedemokratskih oblika vlasti, bilo rekonstrukcijom cjelokupnog sistema i moći i države.

Mada ciljani predmet istraživanja u nekim segmentima pokazuje elemente koji su saglasni sa postavkama u teorijama elite, ipak ona onako kako se ovdje razumijeva ne podliježe navedenim teorijama u onom obliku kakav bi se zahtijevao po prirodi zvanja teoretičara sociologije i politologije. Kako se čini, o elitama u tadašnjem jugoslovenskom međuratnom društvu (1918–1941) moguće je govoriti samo u množini, odnosno kao političkim, vojnim, vjerskim, kulturnim ili intelektualnim.<sup>25</sup> Tu bi se moglo dodati još i birokratske, književne, umjetničke elite, koje bi moglo biti posebna polja eventualnih istraživanja.

Jedno od glavnih polazišta koja se u teoriji elita podrazumijevaju je, ako ne gotova industrijalizacija društva, a ono galopirajući napredak u tom pravcu. Kako toga nema u navedenom periodu, odnosno kako je osnov društvene strukture agrarno more, time i inicijalni sadržaj industrijalizacije i njene posljedice po društvenu strukturu izostaju. Rapidno siromašenje poljoprivrednog stanovništva i gubitak njegove kupovne moći registrovano je u vrijeme Kraljevine, a nedostatak državne intervencije u pravcu eventualnog prilagođavanja, bar u naznakama, takođe je evidentan. Prelaza, dakle, iz seljačke naturalne ekonomije u srazmernu industrijsku proizvodnju nema u onom obimu koji bi bio stabilna osnova svim slojevima društva, nego ona i dalje ostaje primitive, kao što je bila i u prethodnom periodu.

<sup>24</sup> Žak Koenen-Iter, *Sociologija elita*, Clio, Beograd, 2005, 133.

<sup>25</sup> *Srbija u modernizacijskim procesima XX veka*, Institut za noviju istoriju Srbije, Beograd, 1994. Autorice priloga su Latinka Perović, Dubravka Stojanović, Branka Prpa, Olivera Milosavljević, Radmila Radić, Olga Popović-Obradović i Vesna Matović.

Malo preduzetništvo je ugušeno slobodnom trgovinom i konkurencijom, zatim nepovoljnim kreditiranjem i narastajućom ekonomskom krizom u kojoj domaći nacionalni kapital nema mogućnosti, u odnosu sa stranim, dominantnim kapitalom, poduprtim koncesijama, da se razvija, nego stagniranje znači i nazadovanje. "Domaći" ekonomski vrhovi sa svojim klanovima i savezima su bili "na kašiću" dostupni bosanskohercegovačkim privrednicima i bankarima, koji u toj konstelaciji snaga nisu ni postojali. Otud povratak na tradicionalni način poslovanja i spašavanja vlastitog interesa u lokalnim okvirima.

Tome treba dodati i djelovanje političkih elita nacionalnih centara (Beograd, Zagreb), koje su ekonomski osnažene rastakale bosanskohercegovačke temelje i za ekonomsku i za političku stabilizaciju i time ovaj prostor dodatno marginalizovale. Marginalizovano većim dijelom bilo je i srpsko građanstvo, djelatno u austrougarskom periodu, pa je politička scena Kraljevine ostala bez te vrste iskustva, koje je ostalo neprimijenjeno. Pojedinci su brzo "ispadali" iz političkih igara na velikoj političkoj sceni. Politika je postala moćan i gotovo jedini put ka društvenom usponu, najbrži način društvene promocije i dobijanja društvenog statusa. Stoga se postavlja pitanje moći ove predstavničke skupine ukoliko se uzme u obzir višenacionalno okruženje te, kao rezultat toga, pitanje njenog ograničenog djelovanja na vlastiti nacionalni, izrazito agrarni korpus, ne umanjujući njen značaj u lokalnim okvirima i pitanje njenog načitog ograničenja ukoliko se razmatra status Bosne i Hercegovine u cjelini unutar Kraljevine SHS / Jugoslavije.

Narodni prvaci, nenavikli na ovakav vid borbe, a naviknuti na predstavničku ulogu u strogo klasifikovanom i petrificiranom društvenom sistemu Monarhije, na svoja prava i na pravilima utvrđen način saborske komunikacije, bili su zatečeni novonastalim tretmanom, tinjajućim, prikrivenim i nezadovoljavajućim, te naizgled kontradiktornim odnosom sa srpskom prijestolnicom, koji je suštinski bio instrumentalizujući.

Letimično navedena teorijska razmatranja prezentovana su da bi se na primjeru srpskog građanstva koji slijedi uvidjelo da je model elite neprimjenjiv na društvenu strukturu u Bosni i Hercegovini naznačenog vremena i da se, dakle, čini ipak bitnjim da se sadržaj pojma konkretizuje, sa sviješću da je moguće da je njegovo ovdje definisano određenje nedostatno i ne odbacujući a priori teorijske izazove, ali ipak zanatom istoričara i istraživačkim nastojanjem te shvatanjem da se bez temeljnih istoriografskih znanja ne mogu prihvpati određena

teorijska nadahnuća i postavke te time nadoknaditi propušteni istoriografski koraci i zanemariti sive zone znanja o prošlosti, upuštamo se u taj postupak u nedostatku drugog, prihvatljivijeg teorijskog modela i formulacije, sa potporom istraživačke prakse koja je dominantno uobličila navedeno definisanje.

Pod pojmom srpskog građanstva ovdje će se tretirati onaj sloj srpskog društva u Bosni i Hercegovini koji podrazumijeva nacionalnu, stranačku i političku angažovanost i umreženost pojedinaca i grupa u svrhu javnog nacionalnog, političkog i ideološkog predstavninstva srpskog naroda, čiji je rad imao karakter vođstva i vidne posljedice po političko i idejno usmjerjenje srpskog naroda. Ono podrazumijeva vođe političkih stranaka, članstvo u vrhu stranačke hierarhije, vođstvo i članstvo stranačkih odbora u gradovima i provincijalnim mjestima, seoske knezove u seoskim zajednicama; obrazovane i podučene pojedince, intelektualce i inteligente, zastupnike javnih profesija – advokate, novinare, u politički život uključene sveštenike, one čije je članstvo bilo aktivno i javno ispoljeno – bogate i srednje trgovce, sitne industrijalce, krupne zanatlige, školovani kadar u činovništvu iz upravnih i političkih struktura, gostioničare, karijeriste i zanesenjake, sve one koji čine onu društvenu snagu čiji su ideološki stavovi, politička orientacija, vrijednosni sistemi i energija bili djelatni, vidljivi i uticajni na stavove srpskog stanovništva, tj. sve one aktere koji su, umreženi konstrukcijom političkog angažovanja, učestvovali u kreiranju političke klime, političkih odluka i stavova, bilo direktnim sudjelovanjem u političkim partijama, nacionalnim ekonomskim institucijama, ili u nacionalnim i kulturnim društvima i organizacijama. Dakle, u pitanju je onaj sloj srpske nacionalne zajednice koji je svojim djelovanjem u raznim vidovima usmjeravao političko opredjeljenje i nacionalno iskazivanje srpskog stanovništva u Bosni i Hercegovini. Smatramo da u poimanju srpskog građanstva treba podrazumijevati i bogatiji dio srpskog seljaštva, koji je bio već tradicionalno uključen u upravni sistem na lokalnoj razini, pa se vremenom u toj skali vlasti “penjaо” na razne načine, i koji takođe čini nacionalno, ideološko i političko vođstvo srpskog stanovništva. Ovako postavljeni definisanje srpskog građanstva u Bosni i Hercegovini svjedoči o potpunom odsustvu “prednosti malog broja”<sup>26</sup> te mogućnosti planskog, usmjerenog i efikasnog političkog djelovanja.

<sup>26</sup> M. Veber, *Privreda i društvo*, 55. U svom modelu strukture moći italijanski sociolog Gaetano Moska je akcentirao da “bez obzira šta ustav kaže, manjina uvek vlada većinom” i dao “zakon fatalne prednosti organizovane manjine”. – V. Pavlović, “Teorije elita”, 12, 13.

Jedna od karakteristika srpskog građanstva u Bosni i Hercegovini bila je da je ona naslijedena iz proteklog perioda te je predstavljala onaj isti sloj srpskih nacionalnih prvaka iz austrougarskog perioda. Njen položaj je u periodu koji razmatramo bio legalizovan njihovim ranijim predstavničkim nacionalnim radom, podnesenim žrtvama tokom I svjetskog rata i u mnogo manjoj mjeri osiguran ugledom stećenim u Kraljevini.

Predstavnici srpskog građanstva potiču iz bogatih trgovačkih porodica, ali mnogi od njih i iz srednje bogatih ili čak siromašnih, koje je *Prosveta* školovala i omogućila im potom "državni posao", u administraciji i prosvjeti, ili snalažljivim pojedincima u slobodnim zanimanjima, poput dosta prisutnih advokata. Mobilijući svoje političko članstvo gotovo isključivo u tom pravcu, svi ostali važni društveni segmenti su prepušteni državnim institucijama, što je značilo nemar i zapostavljanje interesa lokalnih zajednica. Pri tome niko iz te skupine najviše rangiranih nacionalnih prvaka, umreženih patronatsko-klijentističkom mrežom, ni grupe, ni pojedinci, nisu imali monopol nad vlašću van svoje nacionalne zajednice, a zbog stranačke diferencijacije ni nad njom.

Srpsko građanstvo u Bosni i Hercegovini takođe ne raspolaže nacionalnim kapitalom dovoljnim da bi ono bilo samostalno u donošenju odluka ni u ekonomskom, pa posjedično ni političkom pravcu. Srpsko građanstvo nema samostalnost u političkom odlučivanju, jer je ono dirigovano i dio političke konstrukcije političkih stranaka iz nacionalnog centra. Ono je samo provodnik odluka i instrukcija sa vrha vlasti, donesenih van njegovog uticaja i kontrole, tako da samo posreduje u toj hijerarhiji obezbjeđujući protok političkih informacija u oba smjera.

Srpsko građanstvo funkcioniра kao neka vrsta hijerarhijski ustrojene organizacije koja treba da osigura stabilnost političkog funkcionisanja i državno-političkog poretku. U ovakvoj konstelaciji ono nema karakteristiku vlasti koja odlučuje.

Srpsko građanstvo je u potpunosti podređeno odlukama nadređenih političkih instanci koje mu određuju pravac političkog, ekonomskog, ideološkog i kulturnog djelovanja. Ono nije samostalno, nema ovlaštenja ni dozvolu za donošenje odluka ni od nacionalnog centra, a ni od naroda, ukoliko zanemarimo formalno odobrenje dobiveno putem izbora, budući da ono traži instrukcije iz nacionalnog vrha vlasti. Socijalni pritisak donjih slojeva društva, čiji su socijalni

i obrazovni profili bili zanemareni, ublažio se snagom prava glasa i ubaćene glasačke kuglice, ali i značajnom političkom i ideoškrom manipulacijom.

Stare ekonomski i politički strukture koje su činile tradicionalnu ekonomsku i političku elitu nisu bile uključene u politički život poratne Bosne i Hercegovine, što zbog generacijske smjene, što zbog toga što su zaobiđeni u novoj političkoj konstelaciji, te su postali “počasni”, bez mogućnosti da prenesu svoja iskustva.

Srpsko građanstvo u onom smislu u kojem ga mi tretiramo ima svoje postepene začetke tokom 19. st., pa će korištenje termina građanstvo u prvom poglavljiju biti uslovno i zamjeniče ga formulacija protograđanstvo, sa značenjem onoga koje vremenski prethodi, predmoderne društvene grupe.

Ovaj tekst je rezultat istraživanja i bavljenja dijelom društvene strukture u Bosni i Hercegovini, marginalizovane i periferne u političkom životu Kraljevine SHS / Jugoslavije. Predmet interesovanja i istraživanja, da bi se dala osnovna konstrukcija njenog djelovanja, sveden je na osnovna pitanja – nastanka i izrastanja u vremenu carstavâ, pa potom pitanja njegove brojnosti, ekonomski snage, pozicioniranosti u upravnim tijelima Kraljevine, te organizovanju političkih stranaka i njihove orijentacije tokom promjena u monarhističkoj državi. Kao ključni događaji i orijentacija srpskog građanstva prema njima navedeni su: formiranje Kraljevstva Srba, Hrvata i Slovenaca 1918. godine, odnos prema ukidanju Pokrajinske uprave za Bosnu i Hercegovinu 1924. godine, stav prema šestojanuarskoj diktaturi 1929. godine, pozicioniranje u vrijeme Vlade Milana Stojadinovića, formirane 1935. godine, te orijentacija prema Sporazumu Cvetković – Maček i događajima koji su slijedili 1939. godine. Posebno težište je dato političkoj ulozi srpskopravoslavnog sveštenstva u političkom životu Bosne i Hercegovine u vrijeme Kraljevine SHS / Jugoslavije.

Uvodni dio je posvećen vremenskom periodu glavnih ekonomskih i političkih struja u vrijeme Osmanskog i Habsburškog Carstva, a koji su akcentovani zbog značaja za formiranje srpskog građanstva u Bosni i Hercegovini. Vremenski okvir za centralno pitanje predmeta interesovanja je period Kraljevine SHS / Jugoslavije. Ovo razdoblje čini po mnogo čemu zaokruženu cjelinu, od stvaranja Kraljevine Srba, Hrvata i Slovenaca do početka Drugog svjetskog rata, i unutar nje smo tretirali formativne godine i događaje te odnos srpskog građanstva, svrstanog u političke stranke sa srpskim predznakom, bio on zvaničan ili ne. Jugoslovenska država je nastala opredjeljenjem nacionalnih elita jugoslovenskih

naroda, formalnim koracima Srpske vlade i institucija jugoslovenskih političara sa prostora Austro-Ugarske Monarhije, rezultatom vojnih pobjeda Saveznika na kraju rata i odobrenjem međunarodnih faktora. Premda je ideja stvaranja jugoslovenske državne zajednice bila dugo pripremana od strane intelektualnih krugova, rat je ipak donio mogućnost i njenog ostvarenja. U novoj postratnoj državi opterećenoj jednim dijelom brojnim žrtvama u ljudstvu, materijalnim dobrima, te suočenoj sa brojnim izazovima koji trebaju dati odgovor za različite tradicije, kulture i vrijednosne sisteme, a u praktičnom životu ujednačiti brojne ekonomski i pravne sisteme, htijenja i zacrtane puteve ka budućnosti, zadatka je bilo previše. Takođe su život Kraljevine pratile brojne usloviljenosti spoljnog karaktera, poput prisustva stranog kapitala, ekonomске krize koja je ubrzo zahvatila čitavu Evropu, pa potom narastajućih desničarskih populističkih pokreta i pritiska takvih politikâ i ekonomija na vlade Kraljevine. Slijedom toga narodi te države su nakon dvadeset i tri godine provedene u relativnom miru ponovno iskusile rat, koji je za njih započeo 1941. godine.

Bosna i Hercegovina u prvom dijelu naznačenog vremena bila je cjelina, formalno potvrđena članom 135. Vidovdanskog ustava kojim su bile zajamčene njene istorijske granice. Ovo se mijenja sa proglašenjem šestojanuarskog režima, odnosno Zakonom o upravnoj podjeli Kraljevine oktobra 1929. godine, kojim će njena cjelovitost biti ukinuta i teritorijalno će biti uključena u četiri banovine – Drinsku, Vrbasku, Primorsku i Zetsku. Centri dvije banovine ostaju na bosanskohercegovačkom teritoriju (Sarajevo i Banja Luka), dok se druga dva centra nalaze van nje (Split i Cetinje). Ovo će ne samo uzrokovati administrativne promjene i izmještanje organa uprave nego će dodatno rastrojiti sliku cjelovitosti tradicionalnih pokrajina. Prostorno povezivanje sa susjednim i širim okvirima Bosne i Hercegovine nije promijenilo činjenicu da je ona uvijek bila centralni teritorijalni prostor Kraljevine, ali periferni u smislu udaljenosti od centara političke i ekonomске moći države.

U okviru prostorno-vremenskih koordinata značajna temeljna politička promjena za stanovništvo Bosne i Hercegovine bila je dobijanje prava glasa za sve muško punoljetno (od 21 godina) stanovništvo, što je donijelo dalekosežan preokret u socijalnom smislu i čime se politički život naglo probudio i usložio.

S obzirom na postavljeni cilj istraživanja, primijenjena metoda pristupa bi se mogla nazvati eklekticističkom, odnosno kombinacijom korištenja metoda i pristupa koji su kao sredstvo omogućili lakše detektovanje i razumijevanje

problemâ, od onih tradicionalne istoriografije koji nalažu praćenje ključnih političkih događaja, važnih ličnosti i procesa u jasnoj narativnoj formi, do preuzimanja zahtjeva društvene istorije koja nalaže analizu pojedinih slojeva društvene strukture (socijalna nauka). Formiranje nacionalnih zajednica te njihovo praćenje i kontekstualizacija (koncept centar – periferija; hegemonija – otpor) u širim teritorijalnim i političkim okvirima te njihovo medijsko predstavljanje (komunikacija i percepcija) preuzeta je iz istoriji srodnih humanističkih nauka, kao što je korištenje statističkih pokazatelja i ekonomskih okvira određenog fenomena. Mada se tekstom velikim dijelom prate “čvrste strukture”, ipak nije bilo moguće ne imati u vidu socijalne konstrukte,<sup>27</sup> njihovu pozicioniranost (funkcija) u političkom sistemu i metode političke mobilizacije (žrtva). Prisutni su i elementi mikroistorije za pojedine urbane centre, a važnost se dala i “ljudskoj dimenziji” u nastojanju da se evidencijom ustanovi prisustvo društvene skupine u pojedinim institucijama, forumima i organizacijama. Subjektivna iskustva i doživljaj “običnih ljudi u istoriji” dati su uglavnom u napomenama. Pri tome su se ipak utemeljenje, svrha, potvrda i primjenjivost za svaki iskorišteni model i koncept kojim se obogatila istoriografska praksa tražili u istorijskoj građi, koja je možda potrebnu ravnotežu preokrenula ipak u svoju korist.

Kloneći se neracionalnog stava da je u jednoj studiji moguć sveobuhvatan pogled, što i nije bio cilj, ipak je korištenje navedenih metodoloških uputa omogućilo da se ispuni primarni cilj, a to je bazična rekonstrukcija jednog društvenog sloja i njeno političko ispoljavanje u određenom prostoru i vremenu. Naravno, mogućnosti drugačijeg pristupa su legitimne i dobrodošle, ali vlastiti naivni realizam<sup>28</sup> je ipak omogućio obavljanje zadatog istraživačkog poduhvata i narativno rekonstruisanje djelovanja ciljne socijalne grupe.

Kako zanat istoričara i dalje počiva na čitanju i kritičkom pristupu izvorma koji predstavljaju racionalno polazište, rad je najvećim dijelom napisan na osnovu rezultata istraživanja obavljenih u fondovima Arhiva Bosne i Hercegovine u Sarajevu (Velikog župana Sarajevske oblasti i Kraljevske banske uprave Drinske banovine). I pored toga što je to najvažnija bosanskohercegovačka arhivska institucija, ona ne posjeduje fondove Vrbaske, Primorske i Zetske

<sup>27</sup> Benedikt Anderson, *Nacija: zamišljena zajednica*, Plato, Beograd, 1998; Adrian Hastings, *Gradnja nacionaliteta*, Baybook, Sarajevo; Adamić, Rijeka, 2003; Erik Hobsbom, Terens Rejndžer, *Izmišljanje tradicije*, Biblioteka XX vek, Beograd, 2011.

<sup>28</sup> M. Antolović, “Postmodernizam i/ili istoriografija?”

banovine, nego samo Drinske, što je bio u izvjesnom smislu ograničavajući faktor. Zbog nemogućnosti da se istraži dokumentacija ostalih banovina, to se rad za period 1929–1941. bazirao samo na nepublikovanim dokumentima Drinske banovine te je korišteno i nešto građe Vrbaske banovine koja je u posjedu Instituta za istoriju u Sarajevu. Za dopunu uvida u građu za vrijeme banovina značajno je publikovanje građe 2009. godine. (*Izvještaji o situaciji u Drinskoj banovini*, knj. 1, (1929–1931), knj. 2. (1932–1935), sabrao i uredio: dr Andrej Rodinis).

Historijski arhiv Sarajevo, i pored toga što ima lokalni karakter, prava je riznica za istraživača i u tom arhivu je korišteno više fondova, a najviše Gradsko poglavarstvo.

Fondovi Arhiva Republike Srpske u Banjaluci bili su značajni za stvaranje slike o djelovanju oblasnih odbora u vrijeme Kraljevine, kao i za uvid u djelovanje Jugoslovenske nacionalne stranke, ali generalno je obim građe dosta skroman.

Arhiv Hercegovine iz Mostara i Arhiv Tuzlanskog kantona iz Tuzle ne posjeduju građu velikih župana, niti banskih uprava, kao ni reprezentativnu građu za formativne godine koje su naznačene kao ciljne za istraživanje.

Ovaj nedostatak rada na građi drugih banovina te periodike iz drugih gradskih centara bilo je čini nam se moguće prevazići, kao što je to i urađeno u radu, metodom uzorka, tj. studijom slučaja koja je u ovom slučaju korištena, odnosno praćenjem uglavnom sarajevskog građanskog kruga.

Značajniju pomoć ponudila je štampa, koja se čini vrlo dragocjenom u ocrtavanju duhovnog profila srpskog građanstva u Bosni i Hercegovini, ali ne samo njega, a korisna je i gotovo nesavladiva zbog mnoštva podataka iz društveno-političkog i kulturnog života. Štampa iz drugih centara Kraljevine nije konsultovana jer je namjera bila da se iskaže stav bosanskohercegovačkih političara kroz “domaću” štampu.

Pravi nedostatak u izvornog građi mogao bi se registrovati kao odsustvo pisanih tragova iz pera pripadnika srpskog građanstva – pisama, dnevnika, memoarskih bilježaka, hronika i sl., kao i nedostatak tradicije darivanja porodičnih fondova arhivskim institucijama.

Pri izradi rada, za sva opšta istorijska kretanja, koja su posredno ili ne posredno djelovala na promjene i u Kraljevini i u Bosni i Hercegovini, konsultovana je dosada objavljena istoriografska literatura, koja je za naznačenu

temu bila izrazito segmentarna, nedovoljna i pristupom nezadovoljavajuća za uvid u cjelinu, ali nezaobilazna u sagledavanju šire slike dešavanja. Ovdje ćemo samo selektivno ukazati na ona djela i radove koji sadrže podatke koji su bili značajni za razumijevanje i/ili su potvrđivali pojedina stajališta proistekla iz istraživanja.

Prvom poglavlju, koje se bavi srpskim protograđanstvom u vrijeme Osman-skog Carstva, značajno su doprinijele davno napisane studije Vladislava Ska-rića, objavljene u trotomnom izdanju pod naslovom *Izabrana djela*, koje su životno i sa znalačkim darom donijele sliku predindustrijskog života srpsko-pravoslavne zajednice u Sarajevu i modelu mikroistorije ponudile razumi-jevanje procesa izgradnje jednog tradicionalnog, patrijarhalnog i ekonomskog društva u ono što se naziva nacionalna zajednica.

Novijeg datuma je minuciozna studija austrijskog istoričara Hannesa Gran-ditsa sa značajnijim podnaslovom *Vlast i lojalnost u kasnoosmanskom društvu* te naslovom *Multikonfesionalna Hercegovina*, koja pored govora o višestrukim, komplikovanim i konkurentskim lojalnostima i njihovim razlikama u seoskoj i gradskoj sredini, te o socijalnom zajedništvu baziranom na konfesionalnoj pripadnosti, donosi i značajne uvide u procese dugog trajanja na hercegovačko-crnogorskoj granici na kojoj se smjenjuju mirnodopski odnosi saradnje sa fazama eskalacije nasilja, ali i mnoge druge. Dio ovdje naznačenih, od brojnih motivišućih ponuđenih temata, uokvirenih u kontekst reformnih napora Porte i ustanovljavanja državno-upravnog sistema, savršena su podloga za shvatanje isprepletenih odnosa moći u tradicionalnoj seoskoj i gradskoj sredini, praćenje nastanka i razvoja trgovackog kapitalizma (pravoslavne “osnivačke generaci-je”) unutar sve prisutnije sekularizacije državnih struktura i uzlazne emanci-pacije hrišćanskog, time i pravoslavnog stanovništva.

Drugačijeg profila, knjiga Ahmeta Aličića *Uređenje bosanskog ejaleta* daje završnicu svojim iscrpnim zakonodavnim sadržajem, neophodnim za regi-strovanje promjena koje su vodile, između ostalog, i formalnom predstavnič-kom ustoličavanju lokalnih pravoslavnih uglednika.

Za austrougarski period vladavine nad Bosnom i Hercegovinom gotovo je udžbeničkog profila djelo Tomislava Kraljačića *Kalajev režim*, koje prati poteze vlasti i reakcije stanovništva. Studije Dževada Juzbašića su nezaobilazne ako se želi shvatiti austrougarska politika u Bosni i Hercegovini, rad Bosanskog sabora,

njegova struktura, ali i brojni ekonomski i politički problemi koji su dio tog vremena i značajni za razumijevanje tadašnjih i potonjih političkih odnosa.

Dosta dugo je za politički život u Bosni i Hercegovini u periodu Kraljevine osnovu činila knjiga Nusreta Šehića *Bosna i Hercegovina 1918–1925*, u kojoj je predstavljen proces uključivanja Bosne i Hercegovine u Kraljevinu Srba, Hrvata i Slovenaca i u kojoj su naznačene osnove smjernice budućih društveno-političkih tokova. Veći dio knjige prati djelatnost Narodnog vijeća i Narodne vlade te proces formiranja građanskih političkih stranaka, kao i rad Privremenog narodnog predstavništva Kraljevine. Prvi parlamentarni izbori 1920, ustavne koncepcije, donošenje Vidovdanskog ustava, kao i parlamentarni izbori 1923. te osobenosti političkog života u Bosni i Hercegovini koje su pratile ove izbore, predmet su ovog rada. Međutim, temelj knjizi čini bosanskohercegovačka istorija do 1924. godine sa socijalnim kretanjima, karakteristikama privrednog razvoja i naročito statusom Bosne i Hercegovine koji gubi nakon ove godine, tj. do ukidanja Pokrajinske uprave. Pažnja je poklonjena i provođenju agrarne reforme, kao i, kako se čini najboljem dijelu rada – formiranju političkih stranaka u Bosni i Hercegovini. Ovo djelo je bitan izvor podataka i vodič ka daljem istraživanju i jednom cjelovitijem tumačenju bosanskohercegovačke međuratne istorije, jer sadrži odrednice značajne za pitanje izučavanja ove problematike. N. Šehić je autor i članaka koji razrađuju pojedine vremenske i političke segmente i koji su inkorporirani u ovu knjigu.<sup>29</sup>

Tomislav Kraljačić autor je tri objavljena članka, izvjetača iz autorove magistarske teze, do koje nismo mogli doći, a koja su direktno vezana za temu rada, ali i ona zahvataju samo prve godine aktivnosti bosanskohercegovačkih radikala.<sup>30</sup> Milan Gaković u svom djelu *Savez zemljoradnika do 1929. godine* (Sarajevo, 1982) prati stranačku djelatnost na cijelom prostoru Kraljevine, i

<sup>29</sup> Nusret Šehić, "Narodno vijeće SHS za Bosnu i Hercegovinu i njegova djelatnost nakon sloma Austro-Ugarske, (novembar – decembar 1918)", *Prilozi*, Institut za istoriju, Sarajevo, god. XVIII, br. 19, 1982, 163–202; Nusret Šehić, "Izbori za ustavotvornu skupštinu na području Bosne i Hercegovine (28. novembar 1920)", *Prilozi*, Institut za istoriju, Sarajevo, god. XXIV, br. 25/26, 1990, 205–241; Nusret Šehić, "Počeci formiranja građanskih političkih stranaka u Bosni i Hercegovini nakon stvaranja Kraljevine SHS (1918–1919)", *Prilozi*, Institut za istoriju, Sarajevo, god. XX, br. 21, 1985, 141–182.

<sup>30</sup> Tomislav Kraljačić, "Narodna radikalna stranka u Bosni i Hercegovini na izborima za Ustavotvornu skupštinu", *Prilozi*, Institut za istoriju, Sarajevo, god. V, br. 5, 1969, 197–216; Tomislav Kraljačić, "Organizovanje i struktura Radikalne stranke u Bosni i Hercegovini", *Godišnjak Društva istoričara Bosne i Hercegovine*, Društvo istoričara Bosne i Hercegovine, Sarajevo, god. 19, 1973; Tomislav Kraljačić, "Radikalna stranka prema agrarnoj reformi u Bosni i Hercegovini", *Radovi Filozofskog fakulteta*, Sarajevo, br. 7, 1972–1973.

to do 1929. godine, tako da mu nisu u fokusu reakcije stranačkih prvaka na bosanskohercegovačkom prostoru. Sličnu karakteristiku ima izuzetna knjiga Nedima Šarca *Uspostavljanje šestojanuarskog rezima, sa posebnim osvrtom na Bosnu i Hercegovinu* (Sarajevo, 1975), zasnovana na izvornoj građi i izrazito kvalitetna u problematizovanju naznačenog pitanja, sa brojnim podacima i objašnjenjima koja nisu direktno vezana za temu, pa je nezaobilazno djelo u razmatranju međuratnog perioda.

Vrijedne pažnje su kratke studije Tihomira Klarića koje suptilno zalaze u analizu društvene strukture bosanskohercegovačkog društva, naročito njene intelektualne elite, i razotkrivaju njenu suštinu.<sup>31</sup>

Knjiga Đorđa Mikića *Političke stranke i izbori u Bosanskoj krajini* značajna je jer je jedina obuhvatila politička dešavanja u području zapadne Bosne do proglašenja diktature, te nudi brojne dragocjene podatke, mada je vjerovatno praćena dokumentacijom, pa posljedično u izvjesnoj mjeri konfuznog sadržajnog pristupa.

Od novih radova, nastalih nakon ratova, izdvojiću zbog istog predmeta interesa uratke Drage Mastilovića. Njegova prva objavljena knjiga pod naslovom *Hercegovina u Kraljevini Srba, Hrvata i Slovenaca* rezultat je vrlo sistematičnog istraživanja i pristupa na tragu tradicionalne istoriografije. Uvodni dio, u tom smislu predočen, podsjeća na značaj antropološko-geografskog okvira ne samo za izučavanje ovdje datog regionalnog, hercegovačkog okvira, u kome daje antropološke slike stanovništva i crtice hercegovačkog mentaliteta, nego kao motiv za drugačije pristupe. Detaljno i veoma nadahnuto je razrađen kontekst hercegovačko-crnogorskih odnosa i sukoba koji su bili dio neprekinutog lanca, između ostalog i “pljačkaške privrede”, a muke nove vlasti da smiri nerede u tom području temat je koji donosi novi pristup. Donosi korisne podatke za oblikovanje stranačkog života sve tri etno-konfesionalne, pa nacionalne zajednice, što predstavlja kvalitetnu bazu za dalji istraživački rad.

Drugi izdavački poduhvat D. Mastilovića *Između srpstva i jugoslovenstva, srpska elita iz Bosne i Hercegovine i stvaranje Jugoslavije*, sa obećavajućim naslovom, u uvodnom se dijelu prilično uspješno bavi problemom ujedinjenja iz srpske vizure, ali razrada ga ubraja u ona djela koja predstavljaju naslijede

<sup>31</sup> Tihomir Klarić, “Sarajevski Pregled prema šestojanuarskoj diktaturi”, *Prilozi*, Institut za istoriju, Sarajevo, god. XXIV, br. 25/26, 1990, 243–278; Tihomir Klarić, “Masarikova sveska sarajevskog ‘Pregleda’” (neobjavljeno).

niskog stepena autonomnosti istoriografije, nedovršenog posla tradicionalne, pozitivističke nacionalne istoriografije i vezanosti tematskog opredjeljenja za nepostojeću državnost u nacionalnom smislu, kako se to razumijeva u teoriji nastanka nacija i nacionalnih država.<sup>32</sup>

Treba navesti da navedena djela ostavljaju “prazna” tematska polja za period 1929–1941. godine.

Naredni kratak osvrt odnosiće se na posthumno objavljivanje nedovršenih studija Bože Madžara i Mitra Papića o Srpskoj pravoslavnoj crkvi, objedinjenih pod naslovom *Politika i Srpska pravoslavna crkva u Bosni i Hercegovini 1878–1945. godine*, koje donose pionirske uvide u političku djelatnost Srpske pravoslavne crkve u ovom periodu i pokazuju ozbiljnost istraživačkog rada ovih vršnih istoričara, koji su, mimo ovih projekata (koji su i neobjavljeni korišteni i u ovoj studiji), ostavili značajna djela u istoriografiji. Ovo izdanje je primjer kakav može biti rezultat kada se sa jedne strane dovodi u pitanje ideoološko opredjeljenje autorâ, koji na to ne mogu odgovoriti, a sa druge strane ne dovodi u pitanje vlastito moralno opredjeljenje.<sup>33</sup> Potpuno je izostala urednička intervencija bivšeg direktora Instituta za istoriju u Banja Luci, dugogodišnjeg “društva jednog lica”, u tehničkom smislu,<sup>34</sup> pa sami uvodni tekst prosto pobuđuje analogiju na poznatu narodnu poslovicu, ali u interpretaciji “odsustvo pisanja je zlato”.

Sa druge strane nadu pobuđuje plodonosan rad novostasalih istoričara mlađih generacija, iskazanih na stranicama *Glasnika Udruženja arhivskih radnika Republike Srpske*, koji već deset godina vrijedno bilježi rezultate njihovog istraživačkog rada. Nuždom, ali i poticajem poziva i pozicije izdvaja se Borivoje Milošević sa svojim studijama *Pravoslavno sveštenstvo u društvenom razvoju Bosanske krajine u drugoj polovini XIX i početkom XX vijeka* i *Srpska pravoslavna crkva i sveštenstvo u Bosni i Hercegovini u Prvom svjetskom ratu*. Prezentovani knjigama rezultati njegovih istraživanja zasigurno mu obezbjeđuju mjesto u bosanskohercegovačkoj istoriografiji.

<sup>32</sup> Posebno je upitan kriticistički osvrt na grupu *Narodovaca*, a naročito ulogu Nikole Stojanovića u političkim igrama prilikom ujedinjenja i prihvatanja tradicionalnog istoriografskog modela prenaglašene uloge pojedinca u istorijskim procesima, što je vjerovatno proizašlo iz intenzivnog korištenja Stojanovićevog dnevnika kao baznog izvora. Izneseni vrijednosni sudovi upućuju na svojevrsnu legitimaciju nacionalnih koncepcija sadašnjice, što nepotrebno daje utisak teksta kao nekritičnog i bez istoričnosti interpretacije prošlosti u cijelini.

<sup>33</sup> Vidjeti IV dio koji se odnosi na srpsko-pravoslavno sveštenstvo, njegovo političko djelovanje i uredničko “zatamnjivanje” dijelovâ izvornog teksta (f.n.1119).

<sup>34</sup> Potpuno neupotrebljiv indeks je samo najočitiji dio, nažalost, tehničkih nedostataka izdanja.

Strukturu rada čine četiri poglavlja. Prvo poglavlje nosi naziv Srpsko građanstvo do 1918. godine, pri čemu je imenovanje svakako uslovnog sadržaja, i podijeljeno je u tri potpoglavlja.

U prvom potpoglavlju (A) se prati izrastanje bosanskohercegovačkog srpskog građanstva u njegovoј protoformi u okviru Osmanskog Carstva tokom 19. st. Ovo stoljeće je obilježeno naporima centralne vlasti da sproveđe široko obuhvatne reforme sa jedne strane i otporom provincijskih oligarhija sa druge strane. Težina ovih obostrano uloženih energija dodatno je bila opterećena pritiskom na stanovništvo povećanjem poreza, pojavom hajdučije, naoružavanjem i razoružavanjem stanovništva, uticajem Kneževine Srbije i propusnom hercegovačko-crnogorskom granicom. U tim okvirima pojavljuju se prvi znaci stvaranja budućeg srpskog građanstva, proisteklog iz tradicionalnih autonomnih institucija srpsko-pravoslavne crkvene opštine i esnafskih udruženja, kojima se pridružuje pridošlo obrazovano učiteljstvo i pripadnici nižerangiranog pravoslavnog sveštenstva.

U drugom potpoglavlju (B) se prate ekonomski i društvene promjene nastale uspostavom vlasti Austro-Ugarske Monarhije i posljedice koje je donio taj poredak. Nakon prvobitnog prilagođavanja, ekonomski uspon srpskog građanstva postaje značajan, pa se pojavljuje i težnja za političkom afirmacijom, potaknuta nacionalnom politikom Monarhije, koja nastoji da uspostavi kreirano *bošnjaštvo*. Nacionalni otpor u vidu djelovanja kulturno-prosvjetnih i drugih srpskih društava dobija sve veću i širu potporu među srpskim stanovništvom. Podrška se povećava sa izdizanjem narodnih prvaka kao vođa tokom borbe za crkveno-školsku autonomiju, a politički je u potpunosti iskazana formiranjem Srpske narodne organizacije 1907. godine. Od vlasti potvrđenu predstavničku ulogu vrhovi srpskog građanstva dobijaju u Saboru, tokom čijih zasjedanja u javnosti zastupaju prvenstveno svoje, ali i interese cjelokupne nacionalne zajednice. Javna istupanja povodom Balkanskih ratova do kraja će iskazati njihovo srpsko nacionalno opredjeljenje.

Treće potpoglavlje (C) u središtu svog kratkog razmatranja ima položaj srpskog naroda tokom I svjetskog rata, od momenta atentata na prestolonasljednika Franca Ferdinanda, preko rušilačkih demonstracija, specijalnih Vladinih mjera uperenih protiv srpskog naroda, organizovanih veleizdajničkih procesa, do prisustva Srba u vojsci Monarhije.

Drugi dio rada pod nazivom *Srpsko građanstvo u Bosni i Hercegovini 1918–1941.* ima dva potpoglavlja. Prvo, naziva *Pozicija srpskog građanstva u Bosni i Hercegovini tokom i nakon procesa ujedinjenja u Kraljevinu Srba, Hrvata i Slovenaca*, prati političke predstavnike bosanskohercegovačkih Srba u forumima koji su donosili odluke o političkim koracima da se ujedinjenje ostvari, onih u Jugoslovenskom odboru i onih koji su ostali u zemlji, zatim govori o dočeku srpske vojske, radu u prvim organima novonastale države te o osnivanju političkih stranaka sa srpskim predznakom ili njegovim članstvom.

Drugo potpoglavlje se zove *Bosanskohercegovačko društvo i njegova srpska komponenta* i podijeljeno je u tri cjeline – ono daje demografski uvid u statističke podatke o brojnosti srpskog stanovništva u naznačenom vremenu u Bosni i Hercegovini, pruža uvid u prisutnost Srba u upravnim tijelima Bosne i Hercegovine tokom ovog perioda i ocrtava ekonomске prilike u Bosni i Hercegovini i prisutnost bosanskohercegovačkih Srba u privrednom životu.

Treći dio knjige govori o prelomnim događajima Kraljevine koji dovode do izmjene društvenih i političkih tokova u javnom životu i političke reakcije srpskog građanstva iz Bosne i Hercegovine. Razmatran je stav prema ukidanju Pokrajinske uprave, zatim odnos prema uvođenju šestojanuarskog režima, uvođenju unitarnog jugoslovenstva i zabrani nacionalnog imena, prema Vladi Milana Stojadinovića i posljedicama politike njegove Vlade na srpsko građanstvo, te prema Sporazumu Cvetković – Maček i političkim orientacijama srpskog građanstva nakon njega. Tendencije izdiferenciranih ideoloških struja unutar srpskog naroda, koje će nagovijestiti buduće smjernice političke i egzistencijalne sudbine srpskog naroda u Bosni i Hercegovini, takođe su dio razmatranja. Iстicanjem upravo ovih formativnih događaja i reakcija na njih, naglašena je važnost za formiranje osnovne slike o bosanskohercegovačkom srpskom građanstvu, stavovima i djelovanju, ali i uticajima na cijelokupnu političku klimu u Bosni i Hercegovini.

Četvrti dio je posvećen srpsko-pravoslavnom sveštenstvu i njegovoj političkoj ulozi u Bosni i Hercegovini u međuratnom periodu, sa uvodnim dijelom o predistoriji njenog djelovanja u vremenu carstvâ. Na kraju je predviđen popis izvora i literature, kao i imenski i geografski indeks.

Pri izboru teme bilo je više motiva. Ali, među prvim podsticajnim bilo je nepostojanje jedne cjelevite studije koja bi postavila problem srpskog građan-

stva u Bosni i Hercegovini u periodu 1918–1941. godine, njegovog djelovanja i uloge u bosanskohercegovačkom društvu, što znači da je nedostajao uvid u jednu relevantnu komponentu bosanskohercegovačke istorije, istoriju srpskog naroda na prostoru Bosne i Hercegovine i istoriju srpskog naroda uopšte. Istorijografija se fragmentarno i periferno bavila tim pitanjem, sažimajući svoja saznanja, često ideološki konotirana, bez širih obrazloženja pojava i društvenih procesa u tom periodu. Sljedeći motiv moguće je izraziti postojanjem monografija koje se bave političkom djelatnošću druge dvije nacionalne zajednice u Bosni i Hercegovini, te je bavljenje srpskim građanstvom bilo poželjno, kako je to navedeno i u dugoročnim ciljevima Instituta, za istoriografsko kompletiranje cjelokupne slike bosanskohercegovačkog međuratnog građanskog društva.

Cilj ovog rada je da položi dovoljno siguran temelj za daljnja istraživanja naznačenog predmeta interesa, da pruži osnovni uvid u bogatstvo ideoloških, političkih, kulturnih strujanja koje je srpsko građanstvo u Bosni i Hercegovini u ovom periodu posjedovalo te naznači da je u punom smislu te riječi uvijek istoriografska riznica u kojoj se mogu tražiti uzroci pojedinih procesa i događaja te njihovo razumijevanje, ali i objašnjenje onih kasnijih, koji će u velikoj mjeri odrediti političke i društvene procese u Bosni i Hercegovini. Moguće da je i (konstantno) savremeni politički kontekst zahtijevao traženje uporišta i odgovora i u istoriografskim istraživanjima.

Rad je dat bez pretenzija da se daju završne ocjene, ali sa što više argumentata koji bi na takve ocjene mogli uputiti, budući da zadatak istoričara nije da rješava probleme, pogotovo ne iz prošlosti, niti da ih vrednuje, nego da ih uoči, objasni i ponudi razumijevanje za istorijske procese, kao i da sebi i drugima nanovo postavlja pitanja koja mogu biti poticajna za dalja istraživanja.



## IMENSKI INDEKS

- Abelez, Marko 208  
Aćimović, Danilo 160  
Adilagić, Ahmed 185  
Aganović, Sulejman 169  
Agić, Milan 219  
Ahmetašević, Mehmed 223  
Ahmetašević, Mujaga 200, 207, 208  
Ahmetašević, Neziraga 188, 196, 248  
Ajsler, Robert 165, 207  
Ajvaz, Đorđo 246, 282, 283  
Aksentije 327  
Alačević 165  
Alagić, M. 219  
Alagić, Toma 333  
Alaupović, Tugomir 119, 123, 156, 160, 164  
Aleksandar, regent/kralj 123, 124, 179, 248, 251, 257, 344, 347, 375, 396  
Aleksandrovna, Marija 55  
Aleksić, Borivoj 168  
Aleksić, Jovan 355  
Aleksić, Petar 306  
Aleksić, S. Vesna 196, 394  
Alibegović, H. Alibeg 75  
Alibegović, Alim 185  
Aličić, S. Ahmed 27, 39, 46, 328, 330, 394  
Alkalaj, Ašer 196  
Alkalaj, Moni 248  
Alkalaj, Silvijo 188, 223  
Altarac Majer, Avram 184, 188, 248  
Amidžić, Nikola 183, 192  
Amvrozije 41  
Anderson, Benedikt 25, 394  
Andraši 63  
Andrić, Dušan 161  
Andrić, Ivo 88, 91, 340, 398  
Andrić, Simo 197, 204  
Andrić, Vladimir 81, 83, 99, 116, 117, 138, 164, 180, 181, 196, 198, 199, 200, 207, 208, 209, 213, 218, 244, 254, 266  
Andrijašević, Niko 128, 191, 196, 207  
Andrijević, Mihajlo 170  
Andžić, Vasilije 200, 208  
Andžukić, Ante 185  
Antić, Makso 209  
Antić, Vojo 254  
Antim 40, 331  
Antolović, Mihael 15, 25, 401  
Apis 76  
Arežina, Miljkan 228  
Arifhodžić, Sejfo 177  
Arnaut, Bahtija 223  
Arnautović, Šerif 75, 78  
Arnautović, Todor 223  
Arpadžić, Mujaga 172  
Arsić, Luka 211

- Asman, Alaida 323, 413  
Atanacković, Dimitrije 45  
Atanasijević, Ksenija 297  
Atijas, R. Mordehaj 188, 221  
Avakum 39
- Babić, Aćim 288  
Babić, Aleksandar 76, 82, 128, 197, 369  
Babić, Ante 12  
Babić, Boro 221  
Babić, Golub 330  
Babić, Milan 188  
Babić, Mladen 196  
Babić, Nikola 217, 401  
Babić, Savo 196, 198, 208  
Babić, Spasoje 201, 217  
Babomedac, Mato 184  
Babuna, Aydin 73,  
Babunović, Lazo 129  
Babunović, Marko 223, 224  
Babunović, Vukašić 185  
Badovinac, Ilija 165  
Bahtijarević, Mustafa 172  
Bajčetić, Miloš 224  
Bajčetić, Trifko 220  
Bajraktarević, Zulfaga 186  
Bakan, Milan 185  
Bakić 165  
Baković, Stevan Propkopije 333  
Balaban, Dušan 175, 188  
Balordić, Ljubo 213  
Balšić 134  
Baljak, Dušan 264  
Baljić, Salih 175  
Banduković, Risto 220  
Banić, Jovo 130  
Banić, Risto 130
- Banović, Stojan 282  
Banjac, Radovan 160  
Banjanin, Jovo 106  
Barbarez, Jovo 220  
Baričanin, Mića 189  
Barićević 279  
Barišić 37  
Baroš, Nikola 316  
Bartula, Radovan 197, 204  
Baruh, Jakob 221  
Baruh, Isak Sadik 221  
Bašagić 359  
Bašagić, Ibrahim 72  
Bašagić, Z. M. 128  
Bašić, Ante 173  
Bašić, Salih 156  
Batinić, Jozo 186  
Batinić, Niko 189  
Batotić, Mustajbeg 221  
Bauer, Žiga 188  
Bazina 166  
Beatović, Tošo 160  
Begić, Milan 185  
Begović, Simo 211, 317, 354, 355, 361  
Behmen, Šefkija 164, 186, 255, 269, 271, 277, 285  
Bek, general 66  
Bekić 120  
Belovuković, Vlastimir 170  
Beltram, Saša 8  
Benić, Martin 185  
Benko 77  
Berić, Ilija 354  
Berić, S. 211  
Berk, Piter 15, 394  
Berković, Nikola 190, 222, 227  
Beronja, Luka 201

- Besarović, Aleksandar 75, 187, 196, 198  
Besarović, Đorđe 53, 183, 207  
Besarović, Joka  
Besarović, M. 197, 198  
Besarović, Risto 63, 64, 70, 72, 89, 223, 332, 390, 394  
Besarović, Savo 189, 191, 302  
Besarović, Velimir 200  
Besarović, Vladimir 208  
Besarović, Vojislav 82, 106, 118, 138, 156, 179, 180, 190, 208, 211, 222, 224, 227, 228, 232, 233, 254, 255, 259, 266, 310, 316, 369, 401  
Besarovići 44, 86, 94, 135  
Bešlagić, Abdulah 169  
Bešlagić, Hilmija 187  
Biankini, Petar 208  
Bičakčić, Edhem 175, 295  
Bičakčić, Mahmut 223  
Bijedić, Bećir 187  
Bijelić, Bogoljub 176, 183  
Bilbija, Danilo 76, 337  
Bilbija, Ilija 330  
Bilbija, Marko 294, 316  
Bilbija, Vladeta 192  
Bilić, S. Dušan 87  
Bilić, Ljubomir 369  
Bilić, D. Mićo 171  
Bilić, Sava 44  
Bilinac, M. Ranko 346, 401  
Bilinski, ministar 80  
Biljević, Marko 185  
Bise, Adem 129  
Bišćević, Vasifbeg 75  
Bitanga, Radoslav 175  
Bjegojević, (Teše) Tomo 173  
Bjelica, V. 202  
Bjelobrk, Đorđe 44  
Bjelobrk, Jefto 58, 71  
Blagojević, Branko 311  
Blagojević, Jovo 197, 198  
Blagojević, Mihajlo 308  
Blagojević, Miodrag 183  
Blagojević, Vladimir 224, 316  
Blažeković 165  
Boban, Ljubo 274, 300, 302, 306, 308, 394  
Bobarević, Đorđe 316  
Bobić, Miloš 286  
Bocarić, Špiro 185  
Bokan, Milan 185  
Bokar, Nikola 188  
Bokinjac, Đoko 268  
Bokonjić, Jovo 183, 369  
Bokonjić, Olga 255  
Bokonjić, Savo 211, 255  
Bokonjić, Staka 128  
Bogdanović, Aco 179, 191, 260  
Bogdanović, Bogdan 306  
Bogdanović, Drag. 260  
Bogdanović, Dragutin 170, 187  
Bogdanović, Mićo 224  
Bogdanović, B. Milan 224  
Bogdanović, Mile 331  
Bogdanović, Risto 58  
Bogdanović, S. (Simo) 129, 213  
Bogićević, Đorđe 213  
Bogićević, Vojislav 96, 401  
Bogišić 166  
Bogunović, Mile 341  
Bojanović, Milan 172  
Bojić, Dimitrije 185  
Bonačić, Mato 171  
Bosančić, Stojan 218

- Bosiljčić, Staniša 211  
 Bosnić, Dušan 175  
 Bošković, (Tome) Boško 173  
 Bošković, Duda 308  
 Bošković, Radoslav 207  
 Botić, Stevan 288  
 Božičković, Aleksa 208, 209  
 Božičković, Aleksandar 208  
 Božičković, Milan 171  
 Božić, Božidar 171, 186, 187, 191  
 Božić, Đorđo 253  
 Božić, Ivan 122  
 Božić, Kosta 75, 76, 83, 179, 331, 332, 337, 338, 340, 341, 351  
 Božić, Milan 188, 250, 278, 309, 310, 316, 354, 359  
 Božić, Milutin 271  
 Božić, Risto 75, 81, 191  
 Bradač, Mirko 208  
 Brakus, Stevan 176  
 Branković, M. Boško 331, 401  
 Branković, P. Dušan 307  
 Bratić, Tomo 211  
 Brčić, Rafael 13  
 Brđanović, Marko 188  
 Brkanović, S. Svetozar 258  
 Brkić, Luka 224  
 Brkić, Pero 173  
 Brkljača, Seka 109, 151, 153, 174, 367, 401, 402  
 Broz, major 120  
 Brzović, A. 138, 165  
 Bubalo, Mato 172  
 Büben, pl. Aladar 207  
 Bubić, Š. (Šefkija) 230  
 Bubović, Savo 172  
 Bučić, Dragutin 315  
 Budimirović, Jure 186  
 Budimlići 43  
 Budisavljević, Srđan 288, 308  
 Budmani 166  
 Buić, Mirko 182  
 Bukvić, Spasoje 202  
 Bulić, Lazo 75  
 Buntić, fra Didak 119, 156  
 Burijan (Stefan), baron 74, 75, 77, 78, 338  
 Burović, Simeon 220  
 Cankar, Karlo 156  
 Cerić, Huseinbeg 75  
 Cerić, beg Ramo 184  
 Cerić, Omerbeg 185  
 Cerović, Simat 281  
 Cesarec, August 91  
 Cesner, Josip 168  
 Cicić, Uglješa 220  
 Cikota, Milenko 172  
 Cikota, Nikola 75, 76, 190, 198, 201, 207, 222  
 Cikuša, Todor 223  
 Crnčević, Petar 54  
 Crnogorac, Jovo 211  
 Crnogorac, Ljubomir 223  
 Crnogorčević, R. Vaso 75, 358  
 Crvenković, Ljubomir 200, 208, 221  
 Cvetković, Dragiša 6, 23, 32, 270, 274, 300, 301, 302, 305, 306, 308, 312, 314, 319, 321, 373, 382, 383, 394, 403, 411  
 Cvetković, Đorđe 191  
 Cvetković, Petar 182  
 Cvetković, Tošo 189  
 Cvjetić, Božo 282  
 Cvjetić, Svetozar 175, 187, 188, 197, 198, 248

- Cvjetinović, Nikola 224  
Cvijić, Jovan 37, 88, 369, 402  
Czerwn, Franz 209  
Czerwn, Robert 209  
Czerwn, Viktor 209  
  
Čabradić, Luka 156, 184, 207  
Čabrinović, Nedeljko 100, 101  
Čadević 349  
Čaldarović, Vladimir 191  
Čaleta, Rafael 196  
Čalić, Svetozar 129, 315  
Čapljić, Galib 259, 274  
Čapljić, Ragib 189, 274  
Časlav 134  
Čaušević, reis-ul-ulema Džemaludin 96, 97  
Čavić, Kosta 354  
Čavić, Mihajlo 200, 208, 211  
Čehov, (Anton Pavlovič) 56  
Čelebić, Ibrahim 187  
Čengić, Ibrahim 208  
Černiševski, (Nikolaj) 56, 59  
Čerović, Božidar 208  
Čišić, Husaga 171, 175  
Čoban 120  
Čočić, Jozo 223  
Čohadžić, Asim 221  
Čokorilo, Đorđe 128  
Čokorilo, Pero 130  
Čokorilo, Prokopije 44, 55, 393  
Čomara, Mehmedaga 72  
Čondić, Joko 186  
Čondrić, Filip 172, 173  
Čoravdić, Hamza 184  
Čović, Uroš 316  
Čubrilović, Branko 91, 106, 130, 136,  
  
172, 180, 251, 253, 254, 256, 287, 288, 307, 394  
Čubrilović, Vasa 59,  
Čučković, M. Filip 201  
Čulinović, Ferdo 117  
Čupić, Luka 355, 365  
Čutić 165  
  
Čakula, Paja 185  
Čamil-paša 37, 46, 57, 329  
Čatić, Šaćir 184  
Čejvan 188  
Čelović, Manojlo 200, 203  
Čelović, Savo 201  
Čemalović, Smail-aga 120, 130, 156, 171, 175, 349  
Čirić, Panto 170  
Čirković, Sima 35  
Čorović, Danilo 190, 200, 208, 222, 224  
Čorović, Dušan 179  
Čorović, Nikola 87  
Čorović, Svetozar 65, 82, 87, 102, 159, 172, 336, 390  
Čorović, Vladimir 35, 36, 40, 41, 51, 65, 83, 88, 89, 95, 97, 99, 101, 103, 106, 109, 119, 130, 131, 156, 179, 250, 251, 257, 260, 323, 324, 329, 335, 395, 402  
Čorovići 94  
Čosić, Drago 175  
Čosić, Dragutin 173  
Čosović, Petar 341  
Čuk, Ilija 354  
Čuk, Mato 224  
Čuković, Milan 128, 163, 175, 176, 255, 279  
Čurić, Hajrudin 310, 395

- Dakić, Đorđo 160  
Dakić, Nikola 252  
Dakić, Tanasije 76  
Daldić, Ahmet 187  
Dalimir, Milašin 172  
Damjanović, Đordje 332  
Dangić, Jezdimir 91  
Dangić, Sava 341  
Danilović 174  
Danilović, Jovan 354, 359  
Danilović, Sava 186  
Danilović, Živko 172  
David 165  
Davidović, Dušan 175, 181, 187, 190, 200, 208, 222, 223, 224, 248  
Davidović, Jovo 343, 412  
Davidović, Ljubo 251, 264, 269  
Davidović, Ljubomir 180  
Davidović, N. 217  
Davidović, Samuilo 187  
Davidović, Svetislav 323, 324, 325, 328, 330, 334, 336, 341, 366, 367, 413  
De Clerval, Marssieu 53  
Dedić, Ahmed 185  
Dedić, Ćetko 170  
Dedijer, Jevto 35, 37, 39, 76, 88, 89, 92, 395, 402  
Dedijer, Vladimir 60, 66, 101, 395  
Dekanić 166, 167  
Delić, Đorđe 54  
Delić, Milutin 211  
Delijanis, Konstantin 369  
Demirđić, Ibrahim-agha 188  
Desančić-Polit, Mihajlo 264  
Despić, Aco 190, 199, 208, 218, 219, 221, 222, 223, 397  
Despić, Hadži-Jovo 44  
Despić, Makso 53, 60  
Despić, Nikola  
Despić Nikolić, Jovo 47  
Despić, Ostoja 211  
Despić, Simo 207  
Despić, Zlatka 53  
Despići 39, 43, 44, 47, 82, 86, 94, 389, 412  
Despotović, Mileta 330  
Deutsch, Fritz 207  
Deutsch, Miroslav 208  
Diener, Dan 118  
Dimić, Ljubodrag 7, 14, 259, 278, 308, 395, 399, 402  
Dimitrijević, Kosta 173, 184, 268  
Dimitrijević, Lazar 73, 76, 80, 91  
Dimitrijević, Tihomir 185  
Dimović, Danilo 78, 80, 81, 84, 88, 98, 101, 106, 110, 117, 118, 119, 137, 155, 156, 160, 161, 179, 207, 239, 240, 292  
Dinić, Miroslav 185  
Dionisije 202, 329  
Dirler, Eduard 209  
Divjak, Mirko 222  
Divljaković, Mirko 268  
Divljan, Mirko 225  
Divljan, Nikola 130, 211, 358  
Dmitrović, Stevo 160  
Dobričić, M. Ž. 219  
Dobričić M. Radoslav 219  
Doder 218  
Doder, O. M. 202  
Dokić, Srđa 232  
Dokić, Špiro 186, 349, 358  
Dokić, Špiro I. 200  
Dokić, Špiro Š. 198  
Dokići 94

- Dolić, Nikola 146, 188  
Domazet, Dušan 224  
Donia, Robert 64, 70, 72, 402  
Dopuđa, Ćiril 202  
Dositej (Obradović) 55  
Dožić, Gavrilo 364  
Dragičević, Kosta 178  
Dragoje, Marko 186  
Drakulić, Zdravko 170  
Dramušić, Kosta 129, 332, 351, 354, 358  
Drašković, Ljubo 197, 198  
Drašković, Milorad 243, 264  
Drašković, Pero 197, 198  
Drljačić, Dušan 185  
Drljača, Pero 75, 185  
Drljača, Trivo 180  
Dučić, Jovan 87  
Dučić, M. J. 198  
Dučić, Nićifor 55, 330, 335  
Dučić, Uroš 200  
Dudić, T. 202  
Dugajlić, Alibeg 223  
Dukić, Đorđo 207  
Dundrović, Mladen 258  
Durbešić, Ivan 188  
Durkheim, Émile 15, 395  
Durković-Jakšić, Ljubomir 348, 395  
Durman, Milan 120  
Dušan (car) 55  
Dušanić, Kosta 354
- Džabić, Luka 341  
Džabić, Hafiz Omer ef. 172  
Džakula, Pajo 185  
Džamonja, Đuro 117, 119, 155, 156  
Džikić, Ahmed 172  
Džinić, Hasanbeg 175, 185, 188, 268
- Džinić, Hadži Muhamedbeg 75, 122  
Đabić, Hafiz-ef. 187  
Đajić, Božo 128, 198  
Đajić, Jefto 89  
Đaković, Luka 13, 91, 95, 111, 116, 117, 395, 403  
Đebić-Marušić, Aleksa 120  
Đebić-Marušić, Kosta 171, 172, 185  
Đerić, Dušan 129, 191, 254, 271, 283, 315  
Đerić, S. Marica  
Đerić, (Todora) Stevo 173  
Đermanović, Radoje 191  
Đermanović, Rajko 308  
Đermanović, (Nikole) Trifun 173  
Đodić, Salih 172  
Đokić, Jovan 355  
Đokić, Jovo 350  
Đokić, Mitar 211  
Đokić, Risto 135, 136, 254  
Đolović, Aleksandar 180  
Đorđević, C. Dimitrije 370  
Đorđević, Dragoslav 182  
Đorđević, Irinej 368  
Đorđević, Milan 170, 254  
Đorđević, Petar 341  
Đorđević, Tih. 369  
Đugumović, Jovo 130  
Đukanović, Blažo 182  
Đukić 217  
Đukić, Ilija 190, 222  
Đukić, Mihajlo 199, 211  
Đukić, Milan 211  
Đulibrković, Lazar 341  
Đulizarević, Edhemaga 190  
Đumišić, Muhamed 187

- Đuran, Miloš 106  
Đurđev, Branislav 12  
Đurđević, Branko 185  
Đurđević, Nikola 161, 162  
Đurica, Damjan 105  
Đuričić, Marko 182, 270  
Đuričić, M. Vojin 200, 208  
Đurić, R. Đorđe 201  
Đurić, Husein 185  
Đurić, Vlado 161, 187, 188, 211  
Durin, Stojan 172  
Đurković, Maksim 81, 82, 118, 155, 156, 179, 180, 207, 211  
Đurković, Nikola 244  
Đuroci 166  
Đurović, Đ. Pavle 171, 187  
Đurović, Smiljana 197, 395  
  
Ećimović, Branko 223  
Efendić, H. H. 230  
Ekmečić, Milorad 12, 14, 43, 52, 59, 73, 74, 86, 90, 96, 104, 105, 106, 217, 341, 342, 395, 396, 403, 404, 405  
Engel-Majnfelden, Theodor 209  
Eraković, Simo 76, 81, 82, 118, 156, 175, 179, 315, 337, 338  
Eranović, Risto 354, 355  
Erceg, Stjepan 186  
Eskić, Dimitrije 341  
Eskić, Milutin 354  
Evans, Artur Dž. 50, 51, 55, 56, 58, 393  
  
Fabris 166  
Fadilpašić, Mahmut-beg 74, 75  
Fadilpašić, Muhjudin-beg 188  
Fadilpašić, Mustafa-beg 72  
Fajfalik 166  
  
Farkaš 166  
Fatibović, H. 187  
Fejić, Ibrahim 172, 175, 186, 187  
Feleki, E. 197  
Ferdinand, Franc 31, 92, 101, 105, 341, 380, 457  
Filipović, general 64, 66  
Filipović, Ilija 168  
Filipović, S. Milenko 35, 37, 404  
Filipović, Nedim 12  
Filipović, Nermina 465, 466  
Filipović, Zaimbeg 75  
Finci, Alber 221  
Finci, A. Šalom 223  
Finci, Moni 13  
Finci, Ovadija 223  
Fincinger 165  
Firdus, Ali-beg 75, 77, 79  
Fišer, Mihael 209  
Fišer, Paul 188  
Flesch, Franjo 207, 209  
Fočić, Nikola 44  
Fočo, Edhem 223  
Fočo, Salih-agá 188, 248  
Forto, Fedžad 226, 404  
Franjo (Josip), car 66, 311  
Franičević, Bartol 188  
Frankini, Ivan 196  
Frisi, Paul 207  
  
Gaćić, M. 202  
Gaćinović 354  
Gaćinović, Vladimir 88, 89, 91, 233  
Gajić, K. Vojislav 168  
Gajić, Trifun 183  
Gaković, Milan 13, 28, 130, 135, 136, 395

- Gaković, N. Petar 313, 391  
Galanos, Aristid 207  
Galić, Dominik 184  
Galić, fra Ljubo 119, 156  
Galijašević, Bećir 187  
Galogaža, Mihajlo 188  
Garašanin, Ilija 51, 53, 328  
Gardić, Mihajlo 244, 253  
Gardović, Vukan 220  
Gašić, Gavro 76, 82, 83, 117, 128, 210, 211, 337, 338, 345, 354, 358  
Gavranović, Berislav 45, 390  
Gavrić, Milan 85, 247, 283, 404  
Gavrila, Emil 73, 74, 161  
Gavrilović, Milan 282, 287  
Gavrilović, Sava 186  
Gazari 114  
Gertner 165  
Gete, (Johan Wolfgang) 56  
Gezeman, Gerhart 263  
Giljferding, Aleksandar 42, 48, 54, 393  
Glavičić, Milisav 282  
Gligorijević, Branislav 123, 124, 243, 244, 245, 246, 251, 395, 404  
Glogovac, Gojkomir 108  
Gluhić, Ahmed 129  
Gluhić, Šefkija 164  
Glumac, Dušan 101  
Glušac, Vaso 106, 175, 176, 179, 187, 279, 358  
Gnjatić, Kosta 106, 160, 189  
Gnjatović, Milan 172  
Gogolj, (Nikolaj Vasiljević) 56  
Gojković, Nikola 188  
Goldberg 84  
Golderger, Bernard 197  
Goldman 84  
Golubović, Lazo 130  
Gorjen, Rudolf 208  
Gorki, (Maksim) 56  
Govedarica, Todor 130, 354  
Gradaščević, beg Bego 185  
Gradaščević, A. Ćazimbeg 129  
Gradaščević, Husein-kapetan 36, 45, 63, 408  
Grajić, Pero 185  
Grandits, Hannes 27, 36, 45, 46, 48, 49, 327, 328, 396  
Graniš, Filaret 261  
Grbić, Nikola 341  
Grbić, Uroš 185  
Grđić Bjelokosić, Luka 87, 102, 335  
Grđić, Radmilo 102, 105, 119, 122, 128, 285, 310  
Grđić, Risto 74, 94, 202, 278, 279, 364, 393  
Grđić, Šćepan 75, 82, 83, 101, 118, 119, 122, 156, 160, 161, 165, 167, 176, 211, 212, 233, 266, 358, 363, 364, 365, 375  
Grđić, Vasilj 73, 75, 76, 82, 83, 88, 91, 106, 118, 122, 156, 159, 160, 233, 250, 265, 289, 392, 393, 404  
Grgić, Pavao 122  
Grgurević, Veljko 180, 239, 241, 245, 271, 354, 361  
Grgurević 218  
Grković, Ilija 130  
Grol, Milan 251, 254  
Gross, Mirjana 14, 15, 396, 404, 406  
Gruberović, Vukosav 75,  
Grubor, David 330  
Grubor, Stevo 224  
Grudić 167  
Grujić, M. Rad. 369

- Guteša, Gojko 183  
Gutman 84, 85  
Guzina, Risto 169  
Gvozdarević, Aleksandar 219  
Gvozdenović, Vlado 130, 349, 354  
Gvozdenović, Vuko 169
- Hadrović 187  
Hadži-Lojo 63  
Hadži-Jamaković, Muhamed-efendija 67  
Hadži-Kostići 94  
Hadži-Lelečić, H. Jeftan 198  
Hadžialić, Vejsil 221  
Hadžiahmetović, Mustafa 223  
Hadžiavakumović, Gavro 44  
Hadžiavakumovići 40, 44  
Hadžibegić, Hamid 405  
Hadžibegović, Iljas 90, 96, 109, 152, 396, 405  
Hadžić, Hasib 170  
Hadžić, Đoko 220  
Hadžić, Kiril 330  
Hadžić, Kosta 364  
Hadžić, Luka 341  
Hadžić, Mehmed Alija 223  
Hadžić, Mujo 211  
Hadžić, Osman 121, 122  
Hadžić, Slavko 175  
Hadžić Vuković, Stjepan 44  
Hadžidamjanović, Đorđe 63  
Hadžidamjanović, Risto 101  
Hadžidamjanovići 135  
Hadžihasanović, Mehmed 277  
Hadžihasanović, Uzeiraga 271, 276, 277  
Hadžijahić, Muhamed 40, 328, 405  
Hadžijamaković, Muhamed-ef. 64
- Hadžimujagić, Mehmedaga 176  
Hadžiomerović, Ibrahim 181  
Hadžiomerović, Mehmedbeg 172  
Hadžiosmanović, Derviš 175  
Hadžiristić, Kosta 52, 57  
Hadžiristić Risto 57  
Hadžiristići 39, 43, 55  
Hadžirović, Ahmed 155, 187, 216, 276, 405  
Hadžišabanović, Asimaga 221  
Hadžitrifković, Jakov 63  
Hadživuković, Vlado 186  
Hadživukovići 94  
Hadži-Kostići 94  
Hafizadić, Sulejman 186, 189, 272  
Hafizadić, Šerif beg 282  
Hajm/Heim, Leopold 199, 209  
Halil, Ćamil-paša 46  
Halilbašić, Mustaj-beg 188  
Halpern 165  
Hamel 165  
Hammel, Leo 233  
Hamović, Jovan 168, 258  
Hasanbegović, Avdo 168, 169, 189  
Hasanbegović, Zlatko 348, 396  
Hasić, Salih 186  
Hastings, Adrian 25, 396  
Hauptmann, Ferdo 66, 84, 85, 86, 90, 405  
Havelka 165  
Henda, Ahmet-aga 75  
Herman, Iso 221  
Hloupek, Lujo 221  
Hobsbaum/Hobsbom, Erik 25, 204, 396  
Hodžić, Hasan 138  
Hođera, (Svetislav) 273

- Horvat 164  
Horvat, Josip 240, 396  
Hrabak, Bogumil 104, 107, 109, 405, 406  
Hrasnica, Halidbeg 118, 119, 156, 158, 160, 164, 207, 225  
Hrasnica, Mahmud 168  
Hrelja, Kemal 146, 153, 204, 226, 396, 406  
Hulusi, Mehmed 72  
Huršid-paša 57  
Husedžinović, Hamzaga 172, 175, 184  
Husedžinović, Seid 221

Ibrahimpašić, Abdulah 228  
Ignjatije 56, 331,  
Ikonić, Tanasije 188, 350, 358, 369  
Ilić, Alekса 362  
Ilić, Danilo 362  
Ilić, Jovan 349, 365  
Ilić, Jovo 187, 188, 252  
Ilić, Manojlo 157  
Ilić, Todor 91, 105  
Ilišević, Savo 82  
Ilišević, Simo 75, 175, 187, 191, 337  
Ilnicki 166  
Imamović, Mustafa 13, 78, 156, 174, 347, 396, 402, 406, 413  
Inaldžik, Halil 324, 396  
Irijart, Šarl 50, 63, 327, 328, 393  
Isabegović, Hamdibeg 129  
Isović, Kasim 119, 121, 157, 158, 160, 161, 162, 391, 406  
Išek, Tomislav 13  
Ivanović, Anto 167  
Ivanović, Dušan 89, 122, 173  
Ivanović, Ž. Ilija 199, 210  
Ivanović, Fil. Jov. 55, 406

Ivanović, Jovan 160  
Ivanović, Milisav 168, 170, 258  
Ivanović, Petar 182  
Ivanović, I. Risto 69, 72, 87  
Ivanović, Stanko 219  
Ivanović, Uroš 122, 190, 191, 196, 203, 208, 222  
Ivanović, Đorđe 254  
Ivanović, Vukić 169  
Ivanaša, Dolores 16  
Ivković, Đorđe 76, 393  
Izrael, Isidor 196  
Izrael, Rafael 208

Jablanović, Josip 182  
Jabučica, Avdo 64  
Jagić, Vatroslav 88  
Jahić, Adnan 2, 9, 74, 77, 79, 123, 274, 338, 370, 397, 406  
Jahić, Izet-beg 188  
Jakić 219  
Jakir, Aleksandar 243, 414  
Jaković, Dimitrije 99  
Jakšić, Alekса 57  
Jakšić, Boško 169  
Jakšić, Jovo 229  
Jakšić, Đ. Milan 183  
Jakšić, Novak 186  
Jakšić, Stevan 315  
Jakšić, Todor 315  
Jakšić, Vlado 175  
Jaksići 101, 313, 391  
Jamny J. 219  
Janeković-Römer, Zdenka 14, 406  
Janičić, Mišo 200  
Janić, Vojislav 351, 359, 372, 374, 399  
Janičićević, M. 260, 397

- Janković 165  
Janković, Dragoslav 110, 114, 390, 397  
Janković, Jovanka 316  
Janković, Luka 185  
Janković, Mila 316  
Janković, Petar 161  
Janković, Stjepan 248  
Janković, J. Vasilije 201  
Janjuševići 94  
Javorski, Nikola 160  
Jažić, Milivoj 172  
Jeftanović, Antonije 55  
Jeftanović, Dimitrije 63, 64, 72  
Jeftanović, Dušan 72, 128, 190, 207,  
222, 223, 306, 317, 318, 319  
Jeftanović, Gligorije 60, 69, 72, 73, 74,  
75, 79, 82, 86, 97, 98, 101, 105, 117,  
118, 133, 138, 156, 160, 178, 179, 220,  
222, 264, 317  
Jeftanović, Manojlo 43, 46, 49, 55  
Jeftanović, Petar 39  
Jeftanović, Pero 43, 403  
Jeftanovići 44, 68, 86, 94, 96, 135  
Jeftić, Bogoljub 268  
Jeftić, Borivoje 105  
Jeftić, Dragomir 187  
Jekić, Stanko 172  
Jekić, Stjepan 219  
Jelačić, Marko 198  
Jelačići 57, 94  
Jelavić, Vjekoslav 110, 119, 156, 160,  
207  
Jelečković, Hamid 128  
Jelićić, Đorđo 260  
Jelić, Manojlo 172  
Jelić, Sabo 119, 156, 160, 161  
Jelić, Vlajko 172  
Jelić 39  
Jelinović, I. 138, 196  
Jelišić, Mihajlo 359  
Jelovac, Vukašin 187  
Jeremić, Risto 106  
Jeremić, Tane 218  
Jeremić, Tode 172, 180, 252, 359  
Jeremić, Vasilije 369  
Jeremići 94  
Jerković, Proko 160  
Jevđević, Dimitrije 355  
Jevđević, Dobroslav 244, 274, 278,  
279, 283, 311, 320, 321, 393  
Jevđević, Gliša 220  
Jevtić, Bogoljub 263, 268, 269, 278,  
279, 376  
Jevtić, Borivoje 88, 92, 195  
Jevtić, Risto 272  
Jevtić, Vladimir 181  
Jokjić, Milan 80, 81, 84, 99, 116, 117,  
118, 119, 156, 179, 183, 208, 221, 230,  
253, 255, 257, 272, 284, 286, 288, 292,  
306, 317  
Jokanović, Jovo 350  
Jokanović, Nikolaj 349  
Jokić, Sava 197, 204  
Jokl, Artur 208, 209  
Jonin 57  
Josip, Marko 184  
Josipovići 44  
Jovanović, B. 201  
Jovanović, Bogdan 219  
Jovanović, Cvjetin 76  
Jovanović, Dragoljub 251, 254, 274,  
287, 288, 307, 373  
Jovanović, Dušan 202  
Jovanović, Eligije 188

- Jovanović, Jovan 180, 355  
Jovanović, Jovan D. 87  
Jovanović Pižon, Jovan M. 130, 233, 234, 287, 297, 306  
Jovanović, Zmaj Jovan  
Jovanović, Jovo 172, 185, 341, 355  
Jovanović, Kosta 218  
Jovanović, Lazo 58, 337  
Jovanović, Ljubo 315  
Jovanović, Mašo 316  
Jovanović, Mihajlo 281  
Jovanović, Milan 129, 218, 219  
Jovanović, N. Miloš 219  
Jovanović, Milutin 160  
Jovanović, Mlađen 213  
Jovanović, S. Nedо 129  
Jovanović, Pera 264  
Jovanović, Pero 219, 315  
Jovanović, Petar 365  
Jovanović, Platon 348, 395  
Jovanović, Risto 69, 129  
Jovanović, Slavko 170, 187, 260  
Jovanović, Slobodan 88  
Jovanović, Vasa 264  
Jovanović, Vasilije 180  
Jovanović, Veljko 191  
Jovanović – Marambo, Vojislav  
Jovanović, T. Vilman 223  
Jovanovići 94  
Jovićić 360  
Jovićić, Rista 201  
Jović, Božidar 175  
Jović, Glišo 172  
Jović, Ivo 173  
Jovović, Petar 199  
Jukić, Franjo fra Ivan 54, 55, 326, 393  
Jurić, Marko 173  
Jurić, Mato 268  
Jurišić, Petar 223  
Jurišković, Anton 173  
Jusić, Stevan 184  
Jusufhodžić, Omer 175  
Juzbašić, Dževad 27, 80, 81, 83, 84, 338, 397, 406, 407  
Kabiljo, Benjamin 223  
Kablar, Vukan 89, 179  
Kadenić 188  
Kajon, J. 138  
Kajon, Vita 306  
Kalaj, Benjamin 27, 65, 66, 69, 70, 71, 72, 73, 85, 87, 331, 332, 333, 335, 397  
Kalamanović, Jovo 331  
Kaluđerčić, Branko 138, 180, 184, 188, 189, 191, 250, 253, 270, 271, 276, 277, 284, 286, 290, 294, 302, 303, 304, 305, 337, 373, 391,  
Kaluđerčić, Slavko 233, 253  
Kaluđerčić, Stevo 82, 89, 90, 392, 407  
Kamenjašević 220  
Kandić, Vasilije 341  
Kantardžić 220  
Kapetanović, Bećir-beg 74, 75  
Kapetanović, Hilmi-beg 188  
Kapetanović, Gavran Ismet-beg 189  
Kapetanović, Husrefbeg 172  
Kapetanović, Mehmed-beg 72  
Kapidžić, Hamdija 12, 65, 66, 74, 79, 82, 83, 100, 101, 110, 120, 122, 125, 126, 156, 157, 158, 391, 397, 407  
Karabeg, Muhamed ef. 75  
Karabegović, Ibrahim 12, 13, 130, 403, 407  
Karađorđe, (Petrović) 51

- Karađorđević, Aleksandar 123, 124, 332, 345, 351, 354, 358, 359  
353, 396  
Karađorđević, Petar 59, 60, 257  
Karađorđević, Petar II 294  
Karađorđevići 116, 121, 133, 343, 344, 375, 387, 464  
Karajanović, Spiro 223  
Karajičić, Ilija 223  
Karaman, Vladimir 167  
Karamata, Stevo 198, 200  
Karamatijević, J. 369  
Karamehmedović, Hamdija 164, 184  
Karamehmedović, Salih 171  
Karan, Đorđe 330  
Karanović, Đoko – Đurađ 331  
Karanović, Milan 37, 369, 407  
Karanović, Stevan 331  
Karanović, Svetozar 76, 337, 341  
Karaselimović, Ibrahim 268  
Karija, Samuil 223  
Karlton, Hans 221  
Karop 165  
Kašić, Bartolomej 324  
Kašiković, Branko 279  
Kašiković, Jevto 221  
Kašiković, J. i N. 197, 217  
Kašiković, T. Nikola 83, 87, 105, 160, 279  
Kašiković, Predrag 160  
Kašiković, Stojan 160  
Katanić, Pavle 309, 351, 354  
Katić, Marko 220  
Kaukčija, Abdulah-efendija 64, 67  
Kazimirović, Vasa 107, 397  
Kebeljić, Branko 105  
Kecmanović, Dušan 102, 118, 119, 156, 179, 254, 256, 257, 288, 289, 314, 332, 345, 351, 354, 358, 359  
Kecmanović, Ilija 73, 331, 408  
Kecmanović, Vojislav 106  
Kemura, Ahmed 244  
Kemura, Šejh Sejfudin 408  
Kićanović, Kićan 76  
Kikić, Martin 172  
Kisić-Kolanović, Nada 15, 408  
Klaric, Tihomir 29, 261, 263, 264, 408  
Kljajić, Vukašin 172  
Knežević 120  
Knežević, Jovan 76, 337  
Knežević, Jovo 354  
Knežić, Jefto 202  
Knežić, Jovo 54  
Knežić 219  
Kobačić 164  
Kobasica, Stjepo 83, 129, 142, 180, 245, 254, 266  
Koen, A. 230  
Koen, David 187  
Koerber, Ernest 111  
Koenen-Iter, Žak 18, 19, 397  
Kočić, Petar 73, 75, 76, 80, 81, 82, 83, 84, 88, 244, 246, 352  
Kočović, Josif 341  
Kočović, Dimitrije 198  
Kočović, Vasilije 170  
Koharović, Čedo 191  
Koić, Aleksa 331  
Koić, Mićo 331  
Kojić, Manojlo 187  
Kojić, (Miloša) Vaso 173  
Kokanović, Čedomir 130, 180, 251, 254, 256, 257, 287, 288, 289  
Kolar 164  
Kolar, Đuro 160, 161

- Koljević, Nikola 175, 188, 225  
Komadina 165  
Komarica, Stjepan 172  
Komljenović, Gr. Dušan 286, 306, 355, 361, 362  
Komnjenović, Mirko 286  
Kondić 176  
Konjhodžić, Salih 129  
Kopčić, Hamdija 223  
Koprivica, A. 334  
Koprivica, Andrija 369  
Koprivica, Arso 254, 287, 288, 306  
Korić, Kasim 185  
Korkut, Sakib 95, 156  
Korošec, Anton 116, 134, 139, 182, 270, 274, 317  
Kosanović, Savo, arhimandrit 52, 88, 332, 333, 334, 335, 371  
Kosanović, Savo, senator 308  
Kosanović, N. Savo 288  
Kosier, St. Ljubomir 141, 160, 197, 200, 201, 210, 212, 213, 227, 229, 397, 410  
Kosijer, Ilija 188, 326  
Kosorić, Vaso 160, 210  
Kosorić, Veselin 171  
Kosovac, Todor 197, 204, 212  
Kosović, M. 201  
Kostadinović, Petar 221, 223  
Kostić, Jefto 76  
Kostić, Kosta 130, 172  
Kostić, Laza 87  
Kostić, Milorad 191, 260  
Kostić, Nikola 122, 345  
Koščica, Jovo 168  
Kotlarević, Marko 175  
Koukal, Jozef 197, 198  
Kovačević, Desanka 12  
Kovačević, J. Dušan 203, 212  
Kovačević, Đoko 182, 183  
Kovačević, Đuro 17, 18, 397  
Kovačević, R. I. 220  
Kovačević, Ivica 218  
Kovačević, Jefto 173  
Kovačević, Jovančo 173  
Kovačević, Jovica 185  
Kovačević, Milan 75, 222  
Kovačević, Pero 44  
Kovačević, Simo 76  
Kovačević, Spasoje 138, 203, 213  
Kovačević, N. Spiro 192  
Kovačević, Stevo 354  
Kovačević, Hafiz Šaćir 268  
Kovačević, Vasilije – Vajan 331  
Kovačević, Vladimir 76  
Kovačevići 94  
Kozinović, fra Miron 122  
Kraguljac, Stevan 187  
Kraguljević, Miloš P. 354  
Kraljačić, Tomislav 13, 27, 28, 65, 69, 70, 71, 72, 87, 129, 332, 333, 335, 397, 408  
Kraljević, Ivo 167  
Kraljević, Marko 55, 188  
Kraljević, Pero 200, 208  
Kraljević, Vaso 72, 83, 349  
Krasovac 200  
Krastanović, Miho 185  
Kraus, Oskar 208, 209  
Krečković, M. Bogdan 314  
Krečković, Mihailo 181  
Krečo, Hadži Uzeiraga 223  
Krespi, Anton 160

- Kreševljaković, Hamdija 36, 41, 64, 156, 197, 180, 182, 293, 337  
99, 397, 408  
Kreštalica, Jovo 197, 198  
Krizman, Bogdan 110, 390  
Krizman, Hinko 308  
Krpo, Sulejman 187  
Krsmanović, Kosta 165, 176  
Krsmanović, (Ljubomir) 60  
Krsmanović, Zaharije 331  
Krstanović, S. Kosta 75  
Krstanović, Mihajlo 185, 217  
Krstić, Arsen 160  
Krstić, Atanasije 169  
Krstić, Božidar 182  
Krstić, Đorđe 89, 188  
Krstić, Pero 219  
Kršić Jovan 195, 296  
Krulj, Gojko 195  
Krulj, Ljubo 187, 190, 202, 222  
Krulj, Nektarije 315, 348, 365, 375  
Krulj, Uroš 75, 77, 82, 88, 91, 102, 119, 123, 158, 160, 161, 164, 165, 175, 179, 182, 183, 201, 233, 249, 254, 266, 279, 359, 365, 369  
Krulj, Vukan 89, 210, 230, 234  
Krunić, Uroš 368  
Krupić, Ahmed 168  
Kruševac, Todor 52, 56, 70, 195, 200, 204, 233, 234, 296, 408  
Kuburović, Mile 191  
Kučukalić, Avdaga 184  
Kujić, Metodije 224  
Kujić, Simat – Simo 213  
Kujović, Mina 8  
Kujundžić, Bogoljub 164, 180, 182, 200, 270, 284, 293, 302  
Kujundžić, Kosta 72, 74, 75, 82, 118, 156, 197, 180, 182, 293, 337  
Kujundžić, Nikola 170  
Kujundžić, Pavle 82  
Kujundžići 39, 44, 94  
Kukić, Arsenije 211  
Kulenović, Džafer 189, 275, 310, 311, 315, 318  
Kuljanin, Vukan 99, 211  
Kuljić, Todor 15, 409  
Kumašin, Ahmet-aga 188, 248  
Kunosić, Kardaga 129  
Kunosić, Mahmud 223  
Kunštek, Anton 173  
Kurbegović, Adem ef. 129  
Kurc 165  
Kurić, Ibrahim 184  
Kurić, Rasim 223  
Kurilić, Milan 278, 279  
Kurinaldi, Marinko 89  
Kurtović, Šukrija 128, 195  
Kurtović, Vojko 290, 373  
Kušan, Jakša 195  
Labalo, Đorđo 75, 130, 172, 175  
Lakatoš, Joso 218, 219, 221, 397  
Lalević, Olgica 8  
Lalić, Bogdan 271, 355  
Lalić, Borka 369  
Lalić, Miloš Mihailo 333  
Lalić, Milan 355  
Lalić, Petar 355  
Lastrić Jakov 268  
Latas Omer-paša 46, 50, 53, 57, 152, 328  
Laufer 165  
Lazarević, Dragutin 129  
Lazarević, Đorđe 81, 84, 88  
Lazarević, Jovo 169

- Lazarević, Petar 341  
Lazarević, Svetozar 354  
Lazarević, Tode 172, 175, 187, 191, 268, 271, 289, 337, 358, 359  
Lazičić, Branislav 187  
Lazičić, Dušan 355  
Lazić, Vojislav 307  
Lazović, Sanfa 160  
Lazović, Uroš 221  
Lelećić, H. Jeftan 197, 198  
Lemezović, Dimitrija 223  
Leontić, Ljubo 308  
Leskovac 166  
Leso, Alija 211  
Letica, Evgenij 56, 82, 116, 342, 343, 345, 355, 356, 370  
Levi, Mihajlo 221  
Levi, J. Rafael 197  
Licht, von Stephen 209  
Lipski, Franjo 223  
Liska, Moric 85  
Livnjaković, Marko 173  
Livnjaković, Niko 129  
Lopandić, Dušan 230, 262  
Lorković, Ivan 313  
Lovrenović-Zeba, Krunoslava 119, 121, 391  
Lučić, Jovo 211  
Lukacs, Stefan 209  
Lukač, Đerđ 16  
Lukić, Predrag 181, 228, 277, 280  
Lukić, Todor 280  
Ljepava, Jovo 71  
Ljeskovac / Leskovac, Miloš 160, 180, 207, 223  
Ljotić, D.(imitrije) 268, 279, 290, 312, 368  
Ljubibratić, D. 224  
Ljubibratić, R. Ilija 199, 200, 222  
Ljubibratić, Mićo 58, 59, 330  
Ljubibratić, Savo 75, 82, 83, 89, 102, 105, 106, 117-119, 122, 128, 156, 159, 179, 211, 250, 266, 278, 279, 316, 317, 337, 338, 358, 359, 363, 364, 365, 369  
Ljubisavljević, Nemanja 168, 185  
Ljuština, Budo 211  
Maček, (Vlatko) 6, 23, 32, 238, 256, 269, 270, 273, 274, 278, 279, 282, 294, 295, 300, 302, 305-308, 312, 313, 319, 355, 373, 382, 383, 394, 403, 411, 430, 439, 460  
Madžar, Božo 13, 14, 30, 71, 90, 220, 221, 222-224, 228, 233, 241, 313, 397, 409, 410, 430  
Mađarević, Dušan 188  
Magarašević, Đorđe 333  
Magarašević, Jovan 309, 315, 363  
Mahmud (sultan) 328  
Majkić, Kosta 81, 82, 88, 117, 129, 132, 155, 156, 244, 254, 257, 266, 306, 338, 358  
Majkić, Nikola 173, 244  
Majstorović, Kosta 341  
Makanec, Milan 186, 223  
Makijaveli 15  
Maksimović, Božo 272  
Maksimović, Milan 75  
Maksimović, Mirko 233, 355, 361, 362, 368, 369, 374, 409  
Maksimović, S. Stevo 189, 190, 222  
Maksimović, Stjepan 184  
Maksimović, Trifko 341  
Malbaša, Ante 179, 398

- Malić, Jovan 75, 88  
Malinić, Krsto 282  
Maljukan, Milan 138  
Mandić, Ante 184  
Mandić, Dominik fra 172  
Mandić, Jovo 75  
Mandić, Miloš 56  
Mandić, Nikola 83  
Mandić, Nikolaj 58, 331, 334-336  
Mandić, Pero 87, 202, 257, 337  
Mandić, Petar 191  
Mandić, Rade 202  
Mandić, Velimir 95, 342, 394  
Mandrappa, Đorđe 129, 188, 190, 222, 253  
Mandrappa, Spasoje 218  
Manojlović, Petar 191, 219  
Mansbart, Vladimir 187  
Maraković, Milan 165  
Maran, Mile 172  
Marčetić, Đorđe 341  
Marek 196  
Margetić, Đorđe 53  
Margetić, Mara 53  
Marićić, Stjepan 324  
Marić, Dušan 190, 211, 212, 218, 222, 225  
Marić, Ilija 172  
Marić, Krsto 91  
Marić Simo 209  
Marić, Stjepan 138  
Marić, Stojan 224  
Marić, Šćepan 316  
Marić, Vladimir 188  
Marija, Aleksandrovna 55  
Marija, Terezija 108  
Marinković, Pavle 347  
Marinković, Vaso 315  
Marinković, Voja 207  
Marinković, Vojislav 195  
Marinović, Đorđe 89  
Marinović, I. 201  
Marinović, Jovan 53  
Marinović, Mariota 53  
Marinović, Marko 130  
Marjanac, Simo 228  
Markičević, Bogoljub 218  
Markičević, Petar 355, 369  
Markić, Franjo 161, 188  
Marko, Josip 184  
Marković, Boško 189, 282  
Marković, Dimitrije 187  
Marković, Đorđo 175  
Marković, Lazar 131, 176, 180, 264, 272, 286, 288, 289, 307, 360, 371, 389  
Marković, Lazar inž. 185, 187  
Marković, Marko 185, 195, 199, 203, 216, 224, 233, 254, 316, 398  
Marković, Mihajlo 175, 315  
Marković, Milan 254  
Marković, Pajko 129, 197  
Marković, J. Predrag 15, 409  
Marković, Stevo 128, 138, 176, 274  
Marković, Svetozar 59, 60, 71  
Marks, Karl 16  
Martić, fra Grga 52, 166  
Martinčević, Slavko 218  
Martinović, Milan 188, 308  
Martinović, Svetozar 222  
Marton, Armin 207  
Masarik 16, 29, 92, 264, 280, 313, 408  
Mastilović, Draga 29, 98, 120, 122, 128, 162, 172, 198, 359, 398  
Mastilović, Obrad 105, 191, 287, 292, 307

- Mataruga, Ilija 172, 184  
Matejić, Dimitrije 138  
Matić, Jovo 210  
Matić, Dragosav 179  
Matić, Mihajlo 201  
Matijević, Vladimir 198  
Matković, Lazar 171  
Matković, Simo 191  
Matović, Vesna 19  
Mazija, Nikola 341  
Medaković, Nikola 188  
Medan, Vaso 75, 332, 337, 361  
Medić, Đorđe 172, 188  
Mehmed II 46  
Mehmedagić, H. Ahmed 223  
Mendras, Henri 398  
Merčep, Kosta 316  
Merčep, Vladimir 190, 198, 199, 209, 222  
Merhemić, Ismetaga 221  
Merkadić, Grga 219  
Merdžo, Josip 223  
Meštrović, Ivan 113, 123, 263  
Metiljević, Husein 175  
Mičić, Mićo 160  
Mičić, Obrad 315  
Mičić, Isaije 358  
Mičić, Jovo 129, 198  
Mićović, Krsto 220  
Mićović, Mićo 220  
Mihailović, Ljubo 114  
Mihajlović, Hristifor 335  
Mihajlović, Ljuba 248  
Mihajlović, Niko 188  
Mihalđić, Stanoje 182  
Mihaljević, Niko 173  
Mihić, Šćepan 172  
Mijatović, Ljubo 128  
Mikić, Đorđe 29, 100, 103, 105, 106, 110, 122, 126, 129, 132, 244, 246, 252-255, 257, 259, 287, 289, 307-310, 316, 345, 395, 398, 409  
Miladinović, Miloš 76, 187, 190, 197, 198, 207, 208, 211, 222, 225, 358  
Miladinović, Stevo 176  
Milanović, Mitar 220  
Milanović, Rajko 315  
Milanović, Vid 331  
Milašinović, Lazar 268  
Milenović, Nenad 15, 412  
Miletić, R. Aleksandar 228, 409  
Miletić, J. 202  
Miletić, Milivoj 355  
Miletić, Risto 190, 222  
Miletić, Svetozar 60, 81, 89  
Milica, carica 54  
Miličević, Lazar 172, 198  
Miličević, Stojan 187  
Miličić, Budimir 218, 225, 298  
Miličić, Stevo 363  
Milić, Čedomir 98, 160, 175, 187, 284, 310  
Milić, (Nikole) Đorđe 173  
Milić, Isidor 202  
Milić, Savo 54  
Miličević 165  
Miličević, Dušan 171, 187, 341  
Miličević Nataša 15, 409  
Miličević, Risto 89  
Mills, C. Wright 16, 398  
Milosavljević, Olivera 19  
Milosavljević, Tisa S. Velimir 131, 182, 185, 231, 256, 257, 401  
Milošević, Borivoje 30, 331, 336, 337, 341, 343, 398, 409  
Milošević, Branko 202

- Milošević, Đoko 76, 82  
Milošević, Jovan 197, 204  
Milošević, Milorad 224  
Milošević, Miloš 207, 210  
Milošević, Simo 221-223  
Milovanović, Miodrag 168  
Mils, S. Rajt 16, 17, 398  
Milušić, Milosav 187  
Milušići 94  
Milutinović, D. Jovan 168  
Miljanović, Jovan 201  
Miljanović, Sava 199  
Miljević, Marko 76, 337  
Miljković, Maja 133, 409  
Miralem, Dervišbeg 75, 97  
Mirković, Mirko 324, 398  
Mirković, Petar 331  
Mirković, Simo 165  
Miron, Mihailo 89, 122  
Miroslavljević, Petar 188  
Miroševski, Kristof 334  
Misita, Jovo 268  
Misita, Svetozar 130  
Mišić, fra Alojzije 98, 120, 349  
Mišić, Ž.(ivojin) 121, 123  
Mišović 164  
Mitraković, Dragutin 122, 173  
Mitričević, Vladimir 188  
Mitrinović, Dimitrije 88, 280  
Mitrinović, Svetozar 190  
Mitrinović, Vlajko 223  
Mitrović, Andrej 14, 398  
Mitrović, Velimir 184  
Mlađenović, Dušan 354  
Mlinarević, S. Božidar 197, 198, 204, 207  
Moljević, Stevan 106, 122, 172, 175, 188, 191, 252, 289, 308  
Momić, Ilija 172  
Mosca, Gaetano 16, 172  
Mostović, St. D. 172  
Mratinković, Milan 355  
Mrav 44  
Mrdić, Jovo 211  
Mrkonjić, Petar 244-246, 330  
Mrnjavčevići 55  
Muftić, Šefkija 173  
Mujagić, Hasan 185  
Mujezinović 122  
Mulabdić 277  
Mulalić, Mustafa 278, 310  
Muništić, Miloš 188  
Murad-efendija 48  
Murat, Marko 166  
Musa, Petar 187  
Musić, don Ivan 59, 166  
Mutapčić, Ahmed 184  
Mutevelić 196  
Mutevelić Asimbeg 248  
Mutić, Lazar 122  
Muvekit, Salih Siddki Hadžihuseinović 36, 37, 49, 330, 394  
Najman, Josip 199  
Nanić, Muhamed 221  
Napoleon 51  
Nastić 217  
Nastić, Đorđe 89  
Nearlović, Jovo 76  
Nedeljković, A. 185  
Nedeljković, Dimšo 185  
Nedeljković, Đorđe 160, 161  
Nedeljković, Milorad 199, 210  
Nedić, Milan 310  
Nektarije, mitropolit 282, 374

- Nelson, L. 16  
Nemanja 87  
Nenadović, Matija 51  
Nenadovići 51  
Nešković, Milan 315  
Nešković, Rastko 189  
Neumann, Josip 209  
Niće 15  
Nikašinović, Božidar 87  
Nikić, Franjo 188  
Nikšić, Hamdija 105  
Nikšići 105  
Nikolajević, Đorđe 280, 333  
Nikolajević, Kus Mirko 16  
Nikolić, baron 331  
Nikolić, Aleksandar 233  
Nikolić Jovo 47  
Nikolić, Ljubo 185, 331, 332, 354  
Nikolić, Milan 167, 168, 169, 173, 174  
Nikolić, Nikola 75  
Nikolić, Rista 37, 410  
Nikolić, Stevo 76  
Nikolić, Stanko 180, 189  
Nikolići 94  
Nikolinović, Jovo 129, 188, 211  
Nikolinović, Vasilije Venijamin 333  
Nilević, Boris 35, 398  
Ninković, Leontije 75, 337  
Ninković, Stevan 172, 211, 268  
Novak, Lujo 166  
Novak, V. 263  
Novaković, Dragan 365, 410  
Novaković, Dušan 355  
Novaković, Jovo 201  
Novaković, Kanta Risto 332  
Novaković, Špiro 197, 198  
Novokmet, Jakov 173  
Nurkić, Mustafa ef. 122  
Nušić, Branislav 87  
Njego, Simo 211  
Njegoš  
Nježić, Živko 263  
Njunjić, Jovo 130  
Obilić 54, 223, 369  
Oborina, Ljubomir 130  
Obradović, Cvjetko 223  
Obradović, O. Milan 297  
Obradović-Rerta, Sreten 197  
Obrenović, Božidar 260  
Obrenović, Jevto 331  
Obrenović, Mihajlo 57  
Odavić, Risto 132, 350, 390  
Odavići 44  
Odić, Tadija 191  
Odović, Jovo 207  
Oljava, Lazar 201  
Omerović, Derviš 164  
Omerović S. Enes 2, 9  
Oreščanin, Gavro 211  
Orlović 329  
Oruč, Esad  
Osman-paša  
Osmanagić, Osmanaga  
Osmanagić, H. Z.  
Osmanefendić, F.  
Opačić, Ljubomir 223  
Ostojić, Dragomir 311  
Ostojić, K. Ivan 191  
Ostojić, Konst. 201  
Ostojić, Stevo 76  
Ostojić, (Riste) Stevo 173  
Ovadija, Danijel 223  
Ovadija, Finci 223

- Packović, Mihajlo 201  
Pađen, Artur 221  
Pajević, Risto 39  
Pajtoni 166  
Pamučina, Joanikije 44, 55, 335, 393  
Pamučina, Pero 197, 198  
Pandurević, Vladislav 191  
Panić 174  
Paninić, Stevo 281  
Pantić Kosta 277  
Pantić, O. Ljubomir 189, 260, 271, 291, 308, 373  
Pantić, Tomo 201  
Papić, Mitar 13, 30, 53, 54, 89, 90, 347, 349, 351, 365, 368, 373, 391, 398, 409, 410  
Papo, A. Menahem 197, 198  
Papo, Moško 223  
Pareto, Vilfredo 16, 414  
Parežanin, Ratko 180  
Parežanin, Vidak 341  
Pašalić, Esad 12  
Pašalić, Marijan 173  
Pašalić, Muharemaga 75  
Pašalić, Mujo 223  
Pašić, Hasan 223  
Pašić, H. Hasanaga 175  
Pašić, Nikola 113-116, 128, 130, 132, 134, 178, 239, 245, 246, 253, 264, 273, 351, 399  
Pašić, Osmanbeg 75  
Pašić, Salih 223  
Paštrović, Branko 182  
Pavičić, Ivan 65, 196  
Pavičić, Jovo 185  
Pavle, knez 269  
Pavlinić, Dragutin 182  
Pavlović, Ivan 187  
Pavlović, J. Mihajlo 201  
Pavlović, Milorad Krpa 335, 390  
Pavlović, Miloš 187  
Pavlović, Niko 222  
Pavlović, Nikola 55  
Pavlović, Vladimir 191  
Pavlović, Vukašin 16, 21, 410  
Pecola, Aleksa 44  
Pećanac, Jovan 330  
Pećanac, Kosta 281, 283, 312, 376  
Pećanac, Milan, 121  
Peičić, Cvjetko 76  
Pejanović, Cvijetin 354  
Pejanović, Đorđem 56, 83, 87, 91, 117, 146, 147, 153, 179, 391, 392  
Pejić, Ranko 116, 410  
Pejin, B. Gojko 189, 373  
Pejović, Vladimir 76, 332, 337  
Peković, Rajko 282  
Pelagić, Vaso 44, 54-56, 58-60, 327-330, 410  
Peleš, Ljubomir 175, 186, 191  
Penić, Derviš 268  
Perduv, Staniša 75  
Perić, Branko 180  
Perići 94  
Perin, Đoko 83, 130, 207, 210-212, 222, 233, 297  
Perinović, Vladimir 176  
Periš, Nikola 199  
Perišić, Avakum 197, 204, 252, 272, 306  
Perišić, Srećko 191, 248  
Perenčević, Jovan 310  
Perković, Ivan 188  
Perović, Latinka 19

- Perović, Melentije 330  
Perović, Serafim 57  
Perović, Vojin Tunguz 281, 283  
Pešić, Aleksandar 170  
Peško 94  
Peško, Đordđo 175, 187, 227  
Peško Lazar 190  
Peško, Miho 130, 198  
Pešut, Jovo 83, 117, 129, 211, 218, 227  
Petar, mitropolit  
Petković Jakov 176  
Petković, Milan 160, 184, 274, 309, 361  
Petković, S. Petar 223  
Petković, Svetozar , 197, 204  
Petković, Dis Vladislav 87  
Petranović, Branko 221  
Petranović, Petar 333  
Petranović, Stevo 52  
Petranović, Teofil 52, 54, 57  
Petrić, Jovo 211  
Petronić, B. 217  
Petronić, Jevrem 354  
Petronić, Velimir 221, 223  
Petrović 169  
Petrović, Aleksandar 187, 252, 276  
Petrović, Aristotel 138, 196, 208, 219  
Petrović, Dimitrije 129  
Petrović, Diogen 82, 86  
Petrović, Dušan 164, 185, 211, 272  
Petrović, Đorđe 102  
Petrović, Đordđo, 341  
Petrović, Mihailo 185  
Petrović, Milovan 221  
Petrović, Ostoja 175, 244  
Petrović, Petar 169  
Petrović, Petar Fočak 52  
Petrović, Petraki-efendija 46, 63, 74  
Petrović, Relja 207  
Petrović, B. S. 217  
Petrović, Vasilj 188  
Petrović, Vaso 160  
Petrunić, Mijo 259  
Pičeta, Lazo 130  
Pičete 94  
Pijuković, Nikola 129, 197, 204, 213  
Pinto, L. Bernardo 197  
Pips, Anton 268  
Pišev, Marko 51, 410  
Pišteljić, Jovo 54, 56  
Pižon 136, 307  
Planojević, Vasa 184  
Plavčić, Branko 188  
Plavšić, Damjan 220  
Plavšić, Dionisije 202, 220  
Plavšić, Jozo 184  
Ploska, Muhamed 248  
Pljevljak, Derviš 170  
Pogačnik 165  
Pokrajčić, Milan 183, 230, 253  
Polić, Spasoje 197  
Pollak Salamon 207  
Polzović, Aron 197  
Poljokan, Braco 306  
Ponjan, Stjepan 175  
Popadić, Milan 218  
Popadić, hadži Mile 76, 337, 341  
Popara, Hasan 211  
Popara, Jefto 186  
Popara, Miloš 83  
Popić, Milan 190, 222, 223, 315  
Popovac, Ismet 308  
Popovac, Salih 187  
Popović, Borivoje 223,

- Popović, Božidar 190, 222  
Popović, Dimitrije 331  
Popović, Drago 260  
Popović, Dragoljub 395  
Popović, Đoko 374  
Popović, Ilija 184  
Popović, A. Jakov 76, 82, 89, 337  
Popović J. 354  
Popović, M. Jovan  
Popović, Josif 331, 354  
Popović, Jovo 83, 128, 140, 141, 165, 192, 222, 223, 288, 296, 306, 358, 410  
Popović, Justin 368  
Popović, Kosta 76, 211, 337, 338, 354, 259  
Popović, Z. Kosta 332, 351  
Popović, Krsto 167  
Popović, Ljubiša 185  
Popović, Marko 75, 172, 210, 337, 341, 251, 254  
Popović, S. Marko 102, 130, 352, 410  
Popović, Matija 82, 129, 160, 245, 250, 251, 283, 338, 354, 361  
Popović, Mihailo  
Popović, Mihajlo 187, 260  
Popović, J. Mihajlo 169  
Popović, Milutin 180, 272, 369  
Popović, Mladen 341  
Popović, B. Nikola 106  
Popović, Patrikije 130  
Popović, Radoje 309  
Popović, Rajko 316, 317  
Popović, Simeon 348  
Popović, Simo, 354  
Popović, Slavoljub 170  
Popović, Stevo 331  
Popović, Svetislav 217  
Popović, Svetolik 314, 315  
Popović, Đ. Svetomir 187  
Popović, Timotije 341  
Popović, Todor 76, 191, 211  
Popović, Tomo, 128, 175, 186, 188, 211, 252, 253, 272, 333, 345, 350, 351, 354, 355, 365- 367, 370, 371  
Popović Tošo 83  
Popović, Vasilije, mitropolit 82, 137, 333, 344, 346-348, 365  
Popović, Vasilj 35, 89, 398  
Popović, Vaso 191  
Popović, Velimir 181, 183, 188, 258, 268, 269, 280, 371  
Popović, Vladimir 217, 341  
Popović, Vojislav 268,  
Popović, Zaharije 332, 354  
Popović-Obradović, Olga 19  
Porobić, Sava 341  
Potiorek, Oskar 83, 96, 100, 103, 341  
Požar, Josip 179  
Prager 165  
Praljak, Gojko 436  
Prašek, Emil 161  
Praštalo, Žarko 369  
Preka, Nikola 175, 186, 190  
Prelog, Milan 88  
Preljubović, M. 189  
Pribićević, Adam 314  
Pribićević, Svetozar 123, 124, 128, 134, 161, 264, 364  
Princip, Gavrilo 92, 100, 101, 342, 394  
Princip, Jovo 213  
Prnjatović, Nikola 294  
Prnjatović, Simo 197, 198  
Prnjatović, Stevo 212, 223, 365  
Prnjatovići 44

- Prpa, Branka 19  
Prodanović, Kosta 175, 355  
Prokopić, Nikola 75, 337  
Protić, Stojan 123, 134, 182, 302, 247  
Pržulj, Veljko 316  
Pržulj, Vojislav 316  
Pržuljević, Petar 223  
Pudarić, Miloš 203  
Puljezi 166  
Pupić, R. Milan 190, 211, 212, 218, 222, 223, 253, 272, 350  
Purivatra, Atif 95, 98, 102, 118-120, 126, 156, 160, 164, 167, 242, 254, 399  
Putić, Mijo 175  
Putnik, Milosav 179  
Puvačić, Dušan 173  
Puzović, Predrag 333-335, 348, 375, 399, 4410, 437  
Raca, Dušan 220  
Radaković, J. 138  
Radanjić, S. 219  
Radešić, P. Jovo 202  
Radetić, Jovo 200  
Radić, Gojko 185  
Radić, Radmila 2, 7, 8, 19, 323, 329, 351, 359, 372, 374, 399, 410, 411  
Radić, S. 177, 238, 294, 313  
Radišić, Jovan 354  
Radoičić 217  
Radoičić, Luka 200  
Radojičić, Dušan 200, 208  
Radojević, Mira 237, 269, 270, 273, 295, 305, 307, 399, 411  
Radojičić, Uglješa 169  
Radonić, Ilarion, mitropolit 82, 99, 137, 333, 343, 348  
Radosavljević, Nedeljko 325, 391  
Radosavljević, Stojan 188  
Radošević, Franjo 120, 138, 196, 207  
Radovanović, Dragoljub 197  
Radovanović, Miloš 184, 185  
Radovanović, Tihon 349  
Radović, Alekса 130  
Radović, Cvjetko 179, 188  
Radović, Mihailo 341  
Radović, Petar 330  
Radović, Stanislav 187  
Radović, T. 217  
Radović, Vladimir 70, 72  
Radovići 68  
Radulaški, Milan 437, 369  
Radulović, Jovan 88, 411  
Radulović, Leontije 57, 58, 331  
Radulović, Risto 75, 76, 83, 88, 102, 159, 261, 296  
Radušić, Edin 48, 49, 64, 399  
Rađen, Petra 8  
Rađenović, Petar 37, 411  
Rajačić, D. Janko 183, 192  
Rajaković, Milan 120  
Rajčević, Jovo 170  
Rajić, Hugo 184  
Rajić, Kosta 197  
Rajković, Aleksandar 187  
Rajković, Dafina 53  
Rajković, Đorđe 72, 332  
Rajković, (Spiridon) Špiro 53  
Rajner, A. 199  
Rakić, Gojko 185  
Rakić, Mitar 282  
Rakuš, Radeta 169  
Ramić, (Ahmetaga) 196, 207, 222  
Rašidkadić, Ibrahim 187

- Rašidkadić, Sulejman 72  
Ratković 219  
Reba, Ilija 223  
Rebo, Mijo 223  
Redžić, Enver 12, 13  
Redžić, Džafer 185  
Regan, Krešimir 308, 411  
Rejndžer, Terens 25, 396  
Retel, Dragutin 172  
Riđanović, Muhamed 175  
Rijić, Todor 102  
Ripperger 219  
Ristić, Borko 254  
Ristić, Dimitrije 197, 210  
Ristić, M. Dragoljub 204  
Ristić, Jovan 44, 331  
Ristić, Lazo 315  
Ristić, Vasilije 130, 354, 371  
Ristić, Vaso 119, 156, 160, 190, 196, 198, 199, 209, 210, 211, 222, 224, 232  
Ristići 94  
Rizvanbegović, Ali-paša Stočanin 45  
Rizvanbegović, Omerbeg 172  
Rodić, Ilija 354  
Rodinis, Andrej 26, 119, 121, 216, 390, 391  
Romčević, Stevan 197  
Roskijević, Johan 330  
Rot, Klaus 323, 399  
Rothkopf, Julius 207  
Rotšild 84, 85  
Roubček, Oto 223  
Rudić, Nikola 211  
Rundo, Vaso 106, 128, 191, 196, 207  
Rupčić, Viktor 105  
Rupić, M. 129  
Ruso, Ž. Ž. 15  
Ruthner, Clemens 69, 154, 411  
Ružić, V. Dušan 169, 187, 258  
Ružić, Živojin 135, 142, 167  
Salihbegović, Šemsibeg 223  
Salom, Daniel 72  
Salom, Moise 197  
Salom, Isaković Salomon-ef. 63, 72, 197  
Salom, Silvio 221, 223  
Salatić, Sava 369  
Salopek, Petar 175  
Samardžić, Jovo 359  
Samardžić, M. Mirko 202  
Samardžić, Radovan 35, 411  
Samardžić, N. Savo 129, 244  
Samardžija, Jelena 83  
Samardžija, N. Sava 203  
Samouković, Milan 211  
Samouković, Simo 44, 53, 55  
Samoukovići 44  
Sanković, Jovo 207  
Sarač, Ahmet 188  
Sarafić, Isidor 268  
Sarafijanović, Milan 175  
Sarić, Ahmed 164  
Sarić, Ibrahim 188, 278  
Sarić, Murat 130  
Sarkotić, Stjepan 110, 111, 116, 159, 305  
Sava episkop Šumadijski 329, 331, 334, 335, 348, 349, 375, 399  
Savić, Bogdan 350  
Savić, Dragan 191  
Savić, M. Marko 355  
Savić, Mihajlo 160  
Savić, Milan 309

- Savić, Milivoje 142  
Savić, Milovan 168  
Savić, Risto 43, 44, 70  
Savić, Savo 354  
Savić, Timotije 76, 217  
Savić, N. Vaso 198, 199, 208  
Savić, Vujo 185  
Savići 94  
Savran, Ilija 172  
Sejfić, Ahmet 211  
Selakovići 43  
Selanagić, Alija 184  
Selenić, Savo 308  
Selim III 35  
Semiz, Risto 202  
Semiz, Veselin 191  
Semjan, Mišo 128, 190, 191, 208  
Senić, Nikola 183  
Seratlić, Risto 183  
Sertić, Aurel 157, 161  
Sijarčić, Luftibeg 175  
Sijerčić, Hasan 223  
Simić 219  
Simić, Ivo 184  
Simić, Jovan 189, 315, 366  
Simić, Jovo 82, 99  
Simić, Ljubo 99, 117, 176  
Simić, Milivoje 129, 161, 165, 179, 188, 208  
Simić, Novak 399  
Simić, Ostoja 76  
Simić, Todor 82  
Simonjić, Stevan 75  
Simović, Milutin 223  
Sirmai, Anton 197, 219  
Sjeran, Risto 175  
Skakić, Nikola 316, 366  
Skarić, M. Ivan 187  
Skarić, Jovo 207  
Skarić, Vladislav 27, 40, 41, 44, 52, 53, 55, 57, 63, 64, 67, 88, 122, 233, 261, 327, 329, 399  
Skarići 39  
Skenderova, Staka 44, 55, 335, 393  
Skerlić, Jovan 52, 87, 88, 293  
Skok, Petar 157  
Slijepčević 39  
Slijepčević, Pero 88, 89, 91, 100, 104, 114, 120, 233, 265, 266, 289, 411  
Slipičević, H. Ibrahim 172  
Slipičević, Mustafa 221  
Smiljanić, Dušan 372  
Smiljanić, Krsta 182  
Smoljan, Bariša 89  
Smoljan, Nikola 187  
Smoljan, Rade 98  
Smoljenović, Pero 185  
Sočica, Mujo 182  
Softić 276  
Softić, Hasib 173  
Sokolović, Jakob 185  
Sokolović, A. Osman 190, 222  
Soldo, Jozo 172  
Soldo, Stanko 200  
Somođi, pl. Oskar 208  
Sopron, Ignjatije 56  
Sorel, Ž. 16  
Spahić, Drago 220  
Spahić Miloš 260  
Spaić, Marko 331  
Spaho, Fehim 184, 186  
Spaho, Mehmed 119, 123, 125, 156, 160, 164, 190, 207, 222, 252, 254, 255, 269, 273-275, 277, 286, 287, 302, 206, 311, 397

- Spalajković, Miroslav 130  
 Spremo, Lazar 172  
 Spužević, Cvjetan 89, 120, 171, 191  
 Srđić, Todor 76, 81, 337, 338  
 Sremčević 174, 360  
 Sremčević, Bogoljub 170  
 Sremčević, Sava 83  
 Sretenović, Dušan 168  
 Srnić, Nikola 185  
 Srškić, Milan 73, 75, 82-84, 90, 91, 94, 101, 114, 129, 131, 161, 164, 180, 187, 196, 211, 237, 245, 249, 258, 266, 272, 273, 276, 285, 286, 288, 355, 364, 365  
 Srškić, Stjepo 70,  
 Srškići 40  
 Stajić, Bogdan 170  
 Stajić, Vasa 88  
 Staljin 376  
 Stakić, Branko 169, 171, 191, 227  
 Stakić, Dobro 218  
 Stanarević, Nikola 201  
 Stanić, Jovo 365  
 Stanić, Mihail 333  
 Stanić, Mile 101, 113, 391  
 Stanislavljević, M. Borislav 182  
 Stanišić, Aleksa 182  
 Stanišić, Vladimir 129, 191, 309  
 Stanivuković, Simo 190, 211, 222, 224, 365  
 Stanković, Đ. Đorđe 14, 113, 179, 399, 341  
 Stanković, Jevrem 341  
 Stanković, Jovo 173  
 Stanković, Simeon 349  
 Stanković, (Bože) Tomo 173  
 Stanojević, Aco 270, 272, 306, 317  
 Stanojević, Stanoje 195, 202, 203, 243, 337, 347, 400  
 Starčević, A. 355  
 Starović, Jovo 188  
 Starović, Rade 188  
 Stefanović 165  
 Stefanović, Milan 200  
 Stefanović Nikola 331  
 Stefanovski, Mirjana 301, 399  
 Stefković, Jovan 355  
 Stepanović, Stepo 122, 123, 137, 344  
 Stevanović, Milan 76, 337  
 Stević, Cvjetin 355, 376  
 Stevoić, Dobroslav 200  
 Stipančić, Josip 188  
 Stjepanović, Cvijan 210  
 Stjepanović, Jevrem 197, 204  
 Stjepanović Stjepo 120  
 Stockhamer, Jozef 197  
 Stolić, Ana 15, 412  
 Stočević, Ali-paša 36  
 Stojadinović, Milan 6, 23, 32, 182, 189, 190, 194, 221, 228, 264, 268-270, 274-277, 279, 280, 285-288, 291, 294, 295, 297, 300, 306, 312, 317, 319, 370, 373, 381, 382, 389, 399  
 Stojanović, kanonik 166  
 Stojanović, Bogdan 189  
 Stojanović, Dubravka 19  
 Stojanović, Mihajlo 170, 188  
 Stojanović, Mladen 90, 91, 105  
 Stojanović, Niko 129  
 Stojanović, Nikola 30, 73, 75-77, 82, 88, 91, 113-116, 128, 138, 140, 180, 182, 191, 207, 233, 254, 260, 265, 266, 298, 299, 301, 394, 399, 411  
 Stojanović, Stojan 90, 219  
 Stojanović, Svetlo 128  
 Stojanović, Vladimir 187, 220

- Stojanović 94 Šabanović, Asim-agá 188  
Stojić, Vladimir 192 Šahinagić, Ibrahim 186, 188  
Stojkanović, Nikola 187, 188, 190, 196, Šahinagić, Meho 276  
197, 198, 222 Šahinpašić, beg Hasad 184  
Stojkov, Todor 251, 275, 287, 295, 399 Šahinpašić, Hasan-beeg 187  
Stojnić, Gavrilo 341 Šain 94  
Stokanović, Pero 58, 82, 117, 118, 125, Šain, Dušan 221, 222  
129, 156, 198 Šain, Ljubomir 223, 354  
Stošović, Dobrivoj 200 Šain, Risto 198  
Strach, Hinko 160, 161 Šamić, Midhat 44, 394  
Stranski, Feliks 207 Šandrk, T. 187  
Stričević, Svetozar 168 Šantić, Alekса 75, 87, 172, 285  
Striner, M. 16 Šantić, Pero 72, 120, 130, 171, 198, 199  
Studen, V. Ilija 201 Šantić, Savo 98  
Stunić, Dušan 202 Šantići 86, 94, 217  
Stupar, Đorđe 211 Šarac, Nedim 251, 252, 256, 400  
Stupar, Milan 187 Šarenac, Stevan 76, 337  
Stupar, Vaso 175 Šarić, Ivan 138, 291, 374  
Stux, Geza 207, 211 Šarić, Osman 283  
Subašić, Ivica 308 Šarović, Vaso 369  
Subašić, Stjepan 186 Šašić, Nikola 183, 209  
Subotić, Dušan 106, 254, 257, 260, Šeat 174  
345, 348, 354 Šeat Nikola 169  
Sućeska Avdo 36, 412 Šehavdić, Idriz 223  
Sudžuka, Safet 223 Šehić, Nusret 13, 14, 28, 96, 104, ,107,  
Sujoldžić, Salih 175 108, 121, 122, 127, 129, 136, 156, 244,  
Sulejmanpašić, Devat 138 245, 247, 273, 281, 283, 291  
Sulejmanpašić, Rifatbeg 75, 97 Šehić, Zijad 96, 97, 100, 102, 103, 107  
Suljić, Suljo 184, 185 Šekol, Lazar 222  
Sunarić, Jozo 110, 117-119, 155, 156, Šekspir, (Vilijam) 56  
160, 207 Šerbedžija, Jovan 138  
Sunarić, Vasilije 187 Šestić, Asim 223  
Sunarić, Vojin 202 Šešlija, Savo 302  
Sušić, Vlado 196, 198, 199, 208, 209, 223 Šijan, Dušan 161. 165  
Svrzo, Hamid 118, 119, 138, 156, 159 Šiler, (Fridrih) 52, 56  
Svrzo, Salih 188, 248 Šiljak, Danilo 341  
Šiljak, Jovanka – Joka 316, 369

- Šiljegović, Vladimir 184  
Šiniković, Stevan 210, 211, 332, 351, 365  
Šišić, Ferdo 120, 390  
Šišić, Meho 223  
Škaljak, Sava 341  
Škipina, Sava 202  
Školnik, Dušan 341  
Škoro, D. 202  
Šlezinger 85  
Šljivo, Galib 46, 50, 57, 326, 328, 329, 400  
Šmitran, Jovo 179  
Šnajder, Vera 367, 402  
Šober 165  
Šojić, Ostoja 220  
Šola 44, 94  
Šola, Atanasije 75, 82, 87, 102, 106, 124, 125, 167, 157, 159-161, 203, 207, 250, 266, 278  
Šola, R. Jovo 87  
Šola, Vojislav 70, 72-75, 78, 82, 101, 116-118, 123, 126, 130, 155,, 156-158, 179, 198, 199, 209, 337, 364  
Šola Vukan 211  
Šotrić, Petar 130, 172  
Špadijer, Filip 54  
Štadler, Josip 96, 99, 166  
Štarh 164  
Štrasman, Novat 164  
Šućur, Dragan 343, 412  
Šumonja, Nikola 87  
Šušljić, Milan 183  
Šušljić, Risto 128  
Šušnjar, Mane 187, 188, 222, 224  
Šušnjar, Trivo 185  
Šutej, J. 186, 252, 255, 297  
Tadić, Ante 186  
Tadić, Branko 219  
Tadić, Jovo 129  
Tahir-paša 46, 328  
Tambić, Vlatko 89, 175, 187  
Tamburić, Obrad 223  
Tamindžić, Dušan 89, 176  
Tanasić, Jovan 184  
Tanasić, Miloš 224  
Tanasić, Stevo 76  
Tanasijević, Risto 331  
Tanasković, Božidar 260  
Tanović, Jusuf 227  
Tartalja, Ivo 182  
Tatar, Dragutin 191  
Tartarević, N. 138  
Taušanović, Venijamin 349, 375  
Teftedarović 165  
Tekić, Dimitrije 341  
Teodorović Nikola 170  
Teodorović, T. Nikola 187  
Tepić, Ibrahim 36, 43-45, 47, 49, 53, 400, 412, 413  
Terzić, Božidar 121, 123  
Terzić, Milutin 168  
Teskeredžić, Alija 184  
Teskeredžić, Hakibeg 223  
Tešanović, Lazar 76  
Tešić, Maksim 185, 228  
Tihi, Dragutin 341  
Timotijević, Agaton 170  
Timotijević, Paja 191  
Tisa, Ištvan 111, 116, 117  
Todesckini, Theodor 208  
Todić, Nikifor 315  
Todorović, Jovan 168

- Todorović, Maksim 341  
Todorović, Pero 82, 83, 91, 117, 197, 198  
Todorović, Risto 39  
Todorović, Tošo 173  
Todorović, Vaso 199, 200, 208, 117, 221-223  
Toholj, Ilija 190, 222  
Toholj, Risto 89  
Tolstoj 56  
Tomanović, R. 202  
Tomašović, Miloš 170  
Tomek, Franjo 170  
Tomić, Branko 180, 183  
Tomić, Jaša 264  
Tomić, Marko 191  
Tomić, Risto 268  
Tomović, Ljubo 202  
Tomović, Mirko 160  
Topal, Osman-paša 56  
Topalović, Ivan 168  
Toplica, Milan 342, 400  
Torbica, Rade 212, 224  
Tošović, Hasan 187  
Trbojević, Branko 208, 251  
Trebić, Mihajlo 197, 200, 223, 224  
Trifković, Dragiša 58, 130, 413  
Trifković, Ilija 212  
Trifković, Marko 264  
Trifković, Milan 183, 192  
Trifković, Milivoj 207  
Trifković, Risto 44  
Trifković, Stijepo 37, 75, 335, 337  
Trifković, Vjera 138  
Trifković, Vladimir 37  
Trifkovići 44  
Trifunović, Gavro 211  
Trifunović, Mišo 286, 359  
Trišić, Nikola 96, 212, 316, 400  
Trkulja, Stojan 338  
Trumbić, Ante 113, 114, 116, 134, 223  
Trumić, Aleksandar 183  
Tucović, Vlado 219  
Tufekčić, Paša 223  
Tupaić, Milan 172  
Tupanjanin, Đorđo 186  
Tupanjanin, Jovo 202  
Tupanjanin, Miloš 180, 211, 252, 256, 287  
Turković, Dragutin 188  
Tuta, Jovo 198, 358, 363, 365  
Tuzlić, Bakirbeg 75  
Tvrtko 134  
Ubavić, Pavle 76, 245, 337, 354  
Ugljen, Asim 172  
Ujević, Tin 88  
Ulmanski, Milan 221, 222  
Umičević, Dušan 188, 316  
Umičević, Đorđe 341  
Umičević, Simo 129, 316  
Unković, Stevan 223  
Urošević, Andrija 223  
Uzelac, Srđan 368  
Vajs, Maks 268  
Vali-paša 46  
Vančaš, Josif 97  
Vanek, Aleksandar 221  
Varenika, Bogdan 201  
Vareniković, Abdulah 223  
Varoščić, M. Šćepan 203  
Vasić, Alekса 281  
Vasić, Dimitrije 99  
Vasić, Jovan 176

- Vasić, Konrad 67  
 Vasić, Mihajlo 315, 332  
 Vasiljević, Dušan 74, 75, 77, 88, 113, 126, 128, 133, 159, 179, 191, 207, 230, 266, 302  
 Vasiljević, Đordđo 129, 197, 198, 207, 209  
 Vasiljević, Ilija 208  
 Vasiljević, Jovan 191, 283, 315, 358  
 Vasiljević, Lj. Jovan 129  
 Vasiljević, Nikifor 200, 315  
 Vasiljević, Obrad 199  
 Vasiljević, Obren 213  
 Vasiljević, Risto 207, 332  
 Vasiljević, Vaso 99, 198, 199, 209, 213  
 Vasiljević, Vojo 315  
 Vasković, Đorđe 315  
 Važić 176, 188,  
 Weber, Maks 15, 16, 21, 400  
 Vehbi-paša 63  
 Vejinović, Đ. Milan 244  
 Velić, Hajro 187  
 Velimirović, Nikolaj 375  
 Verlašević, H. Jusuf 223  
 Vesković, Đorđe 176  
 Vesnić, Milenko 130, 164  
 Vešović, V. Dragiša 169, 187, 250, 258  
 Vičanović Ljubomir 190  
 Vidačić, B. 196  
 Vidaković 55  
 Vidaković, Drago 260  
 Videković, Ivan 169  
 Vidić, Jovan 70  
 Vidić, Vaskrsija 172  
 Vidojević, Vaso 75  
 Vidović, Bogdan 138, 201, 207, 209, 224  
 Vidović, Bonifacije 339  
 Vidović, Vaso 59, 75  
 Vilder, Vječeslav 255, 288, 308  
 Vilović, Osman 164  
 Vilson/Wilson, Vudro 117, 118, 132, 344  
 Vinaver, Vuk 40, 43, 413  
 Visarijon 40  
 Višanović, Ljubomir 222  
 Višekruna, Lazar 122  
 Višnjić, David 98, 128, 210, 398  
 Viteškić, Ahmet 211  
 Vitković, Radoslav 128, 197, 221, 223  
 Vlačić, Ljubomir 369  
 Vlah, Svetozar 188  
 Vlahović, Dragutin 175  
 Vlažetić, Gligo 186  
 Vojnović, Danilo 208  
 Vojnović, Ivo 166  
 Vojnović, Lujo 166  
 Volfram, Vjekoslav 208  
 Von Korner 218  
 Vošnjak, Bogumil 114  
 Vot, Ladislav 173  
 Vranić, Ivo 188, 278  
 Vrčević, Vladimir 199  
 Vranješević, Đorđe 171, 172, 180, 355  
 Vučetić 217  
 Vučičević, Momčilo 369  
 Vučković, Dušan 331  
 Vučković, Gavro 46, 49, 50, 57, 58, 326, 394  
 Vujasinović, Slavko 332, 345, 365  
 Vujičić, Gavro 185  
 Vujičić, (Jakova) Jovanče 173  
 Vujić, Ljubo 173  
 Vujinović, Grga 186  
 Vujinović, Jovo 130  
 Vujović, Ljubiša 182, 183

- Vujović, Simo 87, 89  
Vukalović, Luka 58, 331  
Vukanović, Jovo 129  
Vukanović, Pavle 354  
Vukanović, Sava 211, 361  
Vukanović, Srpko 279  
Vukanović, Vojislav 309  
Vukičević, Velimir 182, 270  
Vukić, Anton 168  
Vukmirović, Mihajlo 187  
Vukojević, Stjepan 185  
Vukotić, Jovan 316  
Vuković, Antonije 83, 211, 365, 369  
Vuković, Branko 169, 188  
Vuković, Gojko 172  
Vuković, Jovo 233  
Vulešević, M. 202  
Vuličević, Lj. 166  
Vulović, Ljubomir 162, 168, 236, 240  
Vulpe, Stevan 183
- Weiss, Filip 207  
Wütte, Rudolf 209  
Wütte, Viktor 209
- Zadro, Gustav 186  
Zagorac, Jovo 187, 190, 198, 199, 207,  
213, 222, 224, 268, 277-279  
Zaimović, Muratbeg 129  
Zakić, Dimitrije 179, 191, 252, 289, 265  
Zdunić 174  
Zec, Jefto 130  
Zec, Jovan 168  
Zec, Š. Risto 130  
Zečević, M. Aleksandar 201  
Zečević, Božidar 128, 156, 157, 176  
Zečević, Drago 220
- Zečević, Gavro 76  
Zečević, Safet 184, 188  
Zečević, Vlado 316  
Zečević, Vukan 341  
Zekić, Marko 191  
Zelenika, Dušan 76, 337  
Zelenika, Stjepan 188  
Zelenika, Šćepo 187  
Zeljković, Boško, 184, 228  
Zeljić, M. Aleksandar 169, 187  
Zildžić, Mustafa 188, 218, 224  
Zimonjić, Bogdan 58, 330, 343  
Zimonjić, Petar, mitropolit 82, 98,  
120, 333, 344, 346, 348, 349, v 365, 375,  
401, 410  
Zovko, Ljubomir 156, 413  
Zrnić 176  
Zubović, Jovo 233  
Zurovac 165  
Zurovac, Pajo 161  
Zurunić, Simo 202
- Žakula, Stevan 89, 102, 106, 119, 188, 413  
Ždrale, Marko 218  
Žegarac, Branko 180  
Žerajić, Bogdan 89, 91  
Žica, Milan 221  
Žirovčić, Milan 219, 466  
Žiska, Mustafa 185  
Živanović, S. Gradimir 169, 187  
Živković, M. Ilija 233  
Živković, Mita 41  
Živković, Petar 174, 183, 255, 258,  
268, 277, 291  
Živković, T. Radoslav 188, 290, 373, 394  
Živojinović, Dragoljub 106, 395  
Žutić, Nikola 284, 400



## GEOGRAFSKI INDEKS

- Albanija 104, 181, 182, 292, 321, 405  
Alzas 142  
Amerika 117, 288  
Amerika, Južna i Sjeverna 65  
Anadolija 65  
Ankona 43  
Atina 335  
Australija 15, 201, 395  
Austrija 57, 60, 78, 95, 98, 108, 115, 135, 139, 141, 172, 173, 177, 178, 196, 218, 240, 241, 290, 292, 302, 313, 314, 329, 355, 356, 358  
Austro-Ugarska 28, 64, 66, 67, 68, 101, 106, 113, 117, 303, 313, 314, 341, 371, 411, 412  
Austro-Ugarska Monarhija 7, 24, 31, 45, 63, 74, 82, 91, 92, 113, 114, 152, 193, 199, 215, 225, 327, 330, 378, 380, 403  
Bač 313  
Bačka Palanka 313  
Bajna Bašta 228  
Balkan 51, 84, 265, 280, 298, 313  
Banat 217  
Banovina Hrvatska 300, 308, 309, 311, 312, 411  
Banja 40, 330  
Banja Luka 24, 26, 30, 36, 40, 43, 47, 50, 54-56, 58, 66, 75, 80, 82, 87, 88, 90, 93, 99, 100, 103, 106-108, 119, 121, 122, 125, 129, 132, 137, 144, 147, 149, 156, 160, 162, 167, 168, 171, 172, 179, 180, 184, 187, 188, 190, 191, 198, 199, 201, 210, 213, 214, 217, 219, 222, 224, 225, 228, 231, 236, 246, 254, 256, 257, 268, 278, 284, 289, 306, 310, 313, 315, 327, 329, 330, 331, 337, 338, 343, 345, 346, 348, 350, 354, 355, 358, 359, 365, 369, 379, 385, 389, 391, 392, 393, 398, 400, 401, 406, 408, 409, 410  
Banjani 332  
Baranja 217  
Bataković 210  
Batkuša 219  
Beč 43, 44, 68, 72, 73, 76, 77, 78, 84, 91, 109, 157, 182, 199, 207, 208, 209, 215, 244, 270, 273, 280, 314, 334, 336, 337, 348  
Beograd 7, 9, 13-16, 18-20, 25, 35, 37, 39-41, 43, 51, 52, 54, 56, 59, 60, 66, 70, 73, 74, 76, 77, 82, 88-90, 95, 98, 101, 102, 105, 107, 110, 113, 114, 116, 123, 124, 129, 131, 132, 133-137, 139-142, 146, 162, 163, 167, 172, 176, 179-182, 188, 190, 196, 197, 200, 204, 207, 208,

- 210-214, 217-219, 221, 224, 227, 228, Bos. Gradiška 75, 144, 147, 149, 168,  
 230, 235, 237, 239, 241, 243, 245, 251, 178, 184, 201, 205, 257, 345, 354  
 254, 255, 259, 260, 262, 264, 269, 271- Bos. Grahovo 147, 149, 170, 348, 354  
 276, 278-280, 282, 284, 285, 288, 295, Bos. Kostajnica 122, 169, 256, 332  
 298, 300-308, 311, 320, 323-325, 328, Bos. Krupa 76, 122, 145, 147, 149,  
 329, 332, 334, 348, 349, 351, 358, 362, 168, 180, 184, 201, 205, 218, 219, 228,  
 363, 366, 370, 375, 385, 389-400, 403, 316, 337, 338  
 405, 407, 409-413 Bos. Novi 75, 122, 144, 147, 149, 168,  
 Bern 349 185, 201, 202, 205, 354  
 Besarabija 376 Bos. Petrovac 76, 122, 145, 147, 150,  
 Bihać 99, 103, 105, 119, 122, 145, 147, 168, 185, 201, 337, 355  
 149, 150, 162, 167, 168, 176, 179, 181, Bos. Šamac 122, 171, 187, 191, 201,  
 184, 187, 190, 191, 201, 205, 210, 218, 205, 220, 268, 281, 354  
 222, 228, 316, 338, 341, 348, 349, 391 Bosanska krajina 29, 30, 37, 49, 54, 58,  
 Bijeljina 59, 66, 76, 85, 122, 146, 148, 76, 83, 122, 130, 131, 246, 255-257, 271,  
 149, 151, 160, 170, 176, 182, 184, 187, 278, 283, 287, 289, 331, 398, 407, 410  
 189-191, 197, 199, 201, 205, 210, 222, Bosanski ejalet 27, 39, 46, 328, 330, 394  
 223, 260, 271, 281, 283, 291, 307-309, Bosansko Petrovo Selo 180  
 320, 332, 354 Bosna 36, 37, 42-44, 46, 48-50, 52, 53, 55,  
 Bileća 68, 75, 107, 108, 120, 145, 147, 57, 59-61, 63-66, 68, 69, 71, 84, 85, 89, 91,  
 150, 169, 186, 228, 337 95, 96, 101, 104, 105, 111, 115-118, 120,  
 Birač 51 126, 131, 133, 141, 142, 152, 155, 161.  
 Bijelo Brdo 200, 208, 217 162, 165-167, 174, 177, 179, 217, 218,  
 Bijelo Polje 181, 210, 211, 332, 351, 220, 224, 228, 231, 238-242, 244, 245,  
 365 251, 253, 262, 265, 273, 274, 277, 283,  
 Blagaj 211, 332, 351 286-290, 293, 302, 303, 305-307, 310-  
 Blažuj 312, 337 315, 320, 326, 328-330, 334, 342, 347,  
 Bočani 359 349, 351, 363, 364, 375, 378, 391, 393-  
 Bogatić 181 395, 398, 402, 404, 405, 408, 454  
 Bokinci 122 Bosna i Hercegovina 1-3, 5-9, 11-15,  
 Boljanić 210 20-30, 32, 33, 35-46, 48-61, 63-93, 95-  
 Bon 73 98, 100-111, 113-132, 134-138, 140-  
 Borovo 189 142, 144, 146-149, 151-158, 160-164,  
 Bos. Brod 85, 102, 169, 185, 191, 198, 167, 168, 174, 175, 177-181, 183, 191-  
 219, 354 199, 203, 205, 206, 209, 213-222, 224-  
 Bos. Dubica 76, 122, 144, 147, 149, 168, 227, 231-248, 250, 251, 253, 256-258,  
 184, 190, 201, 222, 330, 332, 345, 365 260-262, 264-266, 269-273, 276, 278,

- 280, 281, 285-296, 300, 302-311, 314- Čačak 181  
316, 318, 319, 322-324, 326-335, 337, Čajniče 39, 76, 98, 102, 145, 148, 150,  
338, 340-349, 352-358, 361-365, 367, 169, 172, 181, 187, 195, 197, 217, 220,  
368, 370-377, 379-414, 453, 455-466 221, 223, 249, 250, 254, 255, 258, 259,  
Bosna Srebrna 152 268, 281, 290, 307, 311, 338  
Brani Do (selo) 39 Čapljina 98, 169, 199, 332, 361  
Bratislava 109 Čardačani 354  
Bratunac 223 Čečevo 185  
Breza 282 Černovice 335, 348, 349  
Brčko 184, 187, 188, 190, 191, 197, Češka 85  
199, 201, 205, 220, 222, 223, 244, 260, Čičeva 122  
269, 274, 275, 281, 300, 312, 354, 373 Čipuljić 328  
Bregalnica 137  
Brod 47, 56 Dalmacija 37, 54, 55, 61, 84, 138, 162,  
Budimpešta 68, 73, 75, 108, 207 181, 196, 213, 215, 230, 265, 326, 378,  
Budim-Pešta 77 454  
Bugojno 76, 98, 99, 108, 145, 148, 150, Dečani 47  
170, 186, 191, 201, 205, 257, 328, 338 Derventa 76, 144, 147, 149, 168, 171,  
Bukovina 84, 376 185, 191, 199, 219, 300, 309, 328, 337,  
Bukva 108 338  
Buljane 181 Divuša 185  
Busovača 217 Doboј 98, 102, 103, 122, 147, 176, 185,  
Butmir 211 191, 198, 199, 206, 216, 219, 315, 316,  
332, 341, 375  
Carigrad 38, 42, 43, 48-50, 58, 70, 77, Dobrićevo 326  
98, 292, 326-328 Dobrljin 47, 185  
Cazin 76, 145, 147, 150, 168, 185, 337, Dobrun 323  
338, 354 Dobruša 186  
Cer 137 Dolac 211  
Cetinje 24, 54, 70, 181, 182, 371 Donja Tuzla 47, 75, 76, 337  
Cirih 181 Drina 104, 236, 239, 241, 259, 264,  
Crkvina 354 270, 273, 278, 279, 303, 305, 307, 310  
Crna Gora 37, 51, 58, 60, 65, 67, 68, Drinska banovina 24-26, 90, 148, 155,  
81-83, 103, 116, 120, 123, 180, 181, 161, 180, 184, 187, 189, 197, 216, 228,  
196, 215, 230, 239, 277, 307, 315, 328, 248, 256, 259, 268, 273, 274, 276, 280-  
340, 341 282, 287, 291, 306, 307, 312, 314, 320,  
Crna Reka 211 389-392, 405

- Drniš 52, 54  
Dubnica 189  
Dubrovnik 40, 43, 89, 134, 181, 300, 413  
Dunav 107, 236, 264, 292, 303  
Duvno 145, 150, 170, 186  
Duži 40, 53, 331  
Dvor na Uni 181, 354  
  
Devđelija 236, 349  
  
Engleska 321  
Evropa 24, 92, 117, 133, 263, 265, 280, 298, 299, 310, 313, 384  
Evropa Zapadna 265  
  
Fanar 42, 327  
Fesan 58  
Filadelfija 200  
Firenca 114  
Foča 43, 44, 50, 68, 76, 87, 98, 102, 104, 108, 122, 125, 145, 147, 150, 169, 186, 187, 202, 205, 217, 218, 223, 228, 249, 255, 258, 282, 333, 338, 341, 399  
Fojnica 75, 145, 148, 150, 169, 187, 223, 249, 268, 275, 281, 300  
Francuska 43, 178, 238, 300  
  
Gacko 39, 58, 68, 75, 76, 101, 120, 122, 145, 147, 149, 150, 169, 186, 202, 205, 227  
Galicija 84  
Glamoč 76, 99, 122, 145, 147, 149, 150, 170, 182, 202, 205, 217, 245, 270, 355  
Glasinac 120  
Gnojnjica 186  
Gomionica 326, 330, 347, 349  
Gomjenica 330  
Gomirje 331, 335  
  
Goražde 72, 170, 187, 220, 249, 260, 281, 282  
Gorica 64  
Gostović 323  
Grac 101, 103, 109, 160, 188  
Gračac Gornji 335  
Gračanica 76, 102, 122, 146, 147, 151, 170, 180, 185, 197, 198, 202, 205, 210, 219  
Gradačac 76, 146, 147, 152, 156, 170, 174, 185, 191, 219, 300, 348, 355, 402, 413  
Grčka 65, 340  
Guča 181  
  
Habsburška Monarhija 95, 96, 103, 106, 110, 115  
Habsburško Carstvo 23  
Hadžići 197, 217, 220, 276, 278, 279, 283, 287  
Han-Pijesak 104  
Hercegovina  
Hrgari 184  
Hrvatska 81, 100, 121, 161, 162, 180, 196, 215, 217, 233, 240, 294, 302, 304, 305, 307, 313-315, 348, 374, 396  
Hrvatska banovina 308, 312  
  
Irig 197, 204  
Ilidža 74, 75, 211, 218, 220, 276, 293, 338  
Ilirija 51  
Ilok 300, 313  
Istra 84  
Italija 16, 108, 113, 300, 321  
Ivanjica 181

- Jablanica 122, 223  
Jadovno 348  
Jagodina 348  
Jajce 76, 122, 145, 147, 149, 150, 170, 182, 185, 239, 245, 316, 337  
Jamnica 59  
Jasenovac 348  
Jatra M. 185  
Jedrene 137  
Jena 182  
Jugoslavija 12, 13, 29, 43, 51, 52, 74, 82, 86, 107, 115-117, 138, 139, 154, 161, 179, 197, 221, 237, 243, 260, 265, 268, 270, 271, 278, 279, 280, 283, 284, 292, 298, 299, 301-305, 313, 316, 318, 319, 322, 323, 328, 347, 370, 389, 390, 392, 394-399, 404-406, 410, 411  
Kajmakčalan 302  
Kakanj 64, 228, 326  
Kalifornija 201  
Kalinovik 68, 170, 218, 249, 285  
Karavanke 292  
Karlovac 134  
Kavadar 181  
Kečkemet 103, 341  
Kiseljak 73, 184, 228  
Kladanj 76, 120, 146, 148, 151, 170, 187, 189, 218, 228, 259  
Klašnice 122  
Knjaževac 285  
Kobilja glava 228  
Kornica (Gradačac) 219  
Ključ 76, 122, 145, 147, 149, 150, 168, 185, 202, 205, 219, 337, 338  
Kobatovci 122  
Kolašin 209  
Komoran 108, 341  
Konjic 75, 86, 98, 120, 122, 145, 147, 148, 150, 169, 186, 202, 217, 223, 261, 337, 338, 349, 354, 371, 403  
Konjuh 85  
Kosmaj 137  
Kosovo 137, 263, 315  
Koševo 189, 335  
Kotor 134  
Kotor-Varoš 76, 144, 147, 149, 168, 185, 337, 354  
Kovačići 294, 391  
Kovin 308  
Kozarac 185, 219  
Kozluk 341, 376  
Kragujevac 107, 181, 222, 329, 348, 391, 395, 397, 399  
Krajina 37, 58, 104, 230, 289, 290, 325, 330, 345, 410  
Kraljevina Jugoslavija 259, 278, 284, 300, 304, 308, 312, 317, 365, 383, 395, 400, 402, 410  
Kraljevina SHS/Jugoslavija 7, 8, 13, 20, 23, 155, 270, 377, 411  
Kreševo 228  
Krim 40  
Krivoglavlci 228  
Krnete 122  
Krnjeuša 122  
Krušikovo polje 282  
Kulen-Vakuf 122, 168  
Kumanovo 137  
Kupinac 302  
Kupres 170  
Laktaši 100, 104, 106, 184, 395  
Lavov 209

- Lazarići 39  
Lika 265  
Lipovo 185  
Livno/Lijevno 39, 43, 44, 53, 72, 75, 122, 146, 148, 150, 170, 176, 180, 182, 186, 202, 205, 257, 270, 328, 336  
Lorena 142, 238  
Lovnica 53  
Loznica 223, 326  
Lukavac 221  
Lužani 219  
  
Ljubija 283  
Ljubinje 40, 76, 120, 145, 147, 149, 150, 169, 181, 186, 202, 216, 337, 338, 348  
Ljubuški 75, 98, 122, 145, 148, 150, 169, 186, 338  
  
Mačva 259  
Mađarska 60, 103, 111, 116, 117, 293  
Maglaj 58, 76, 98, 122, 146, 147, 149, 151, 171, 332, 337, 355  
Maglajani 122  
Mahovljani 122  
Majevica 85  
Majkići 185  
Makedonija 65  
Maklenovac 219  
Maribor 284  
Metković 228  
Miljanići 332  
Miloševac 355  
Minhen 73  
Mionica 181  
Mirkovo 184  
Modriča 53, 122, 245, 309, 316  
Mokro 211, 217  
  
Morava 181, 313  
Mostar 26, 40, 43, 44, 50, 53-55, 57, 58, 64, 66, 69-71, 75-77, 80, 82, 85-89, 91, 93, 98-100, 102, 104-108, 119, 120, 125, 128, 130, 131, 133, 134, 139, 145, 148, 150, 156, 159, 162, 167, 168, 169, 175, 179, 182, 186, 187, 190, 191, 198-200, 202, 206, 209, 210, 213, 214, 216, 219, 222, 223, 227, 236, 246, 261, 280, 283, 284, 310, 315, 328, 329, 331, 332, 336-338, 344, 348, 349, 351, 354, 358, 360, 365, 367, 379, 392, 294, 295, 402, 403, 409-413  
Mošćanica 326  
Mrkonjić-Grad 122, 147, 149, 170, 185  
  
Nahorevo 211  
Negotin 182  
Neretva 257, 313  
Nevesinje 58, 68, 75, 87, 108, 120, 145, 147, 149, 150, 169, 181, 186, 190, 354  
Nežider 103, 341  
Nikšić 228  
Nisib 328  
Niš 181  
Nova Gradiška 201  
Nova Topola 184  
Novi Sad 40, 43, 54, 56, 73, 76, 89, 134, 182, 244, 283, 364, 393, 394, 407, 411  
  
Njemačka 182, 300, 320  
Njujork 200  
  
Obrenovac 307  
Odžak 169, 171, 176, 185  
Ohrid 134, 181, 349

- Okruglica 355  
Olomoc 64  
Olovo 104, 228  
Orlovci 283  
Osmansko Carstvo 5, 7, 23, 27, 31, 35, 36, 38, 40, 41, 46-48, 61, 68, 81, 324, 325, 330, 340, 377, 396  
Osečani 102  
Ostrog 375  
Ostrožac 186  
Otoka 184  
Ozren 85, 211, 323  
  
Pale 104, 211, 217, 260, 278, 306, 377, 359  
Papraća 53  
Pariz 47, 114, 159, 182, 280, 368,  
Pazarić 211, 366  
Pećuj 133, 409  
Peć 359  
Pešta 60, 74, 78, 109, 110, 314,  
Petrograd 43, 59, 114  
Petroševci 122  
Pijemont 60, 133, 142, 289, 302  
Pitsburg 200, 342, 400  
Piva 326  
Plaški 335  
Pljevlja 181  
Pocerina 259  
Podgorica 329, 399  
Podlugovi 354  
Podrinje 220  
Pojezna 122  
Poljice Popovo 182  
Ponovlje 354  
Popovo Polje 40  
Posavina 39, 58, 61, 104, 160, 230  
  
Požarevac 41, 142, 394,  
Prača 104, 189, 274, 283, 311  
Prag 91  
Prekaja 355  
Priboj 40, 200, 228, 282  
Prijedor 76, 87, 122, 144, 147, 149, 169, 185, 190, 191, 200, 202, 205, 219, 222, 246, 330, 337  
Primorje 314  
Primorska banovina 24, 25, 48, 181, 182, 186, 257, 300  
Prizren 181, 182, 334, 348  
Prnjavor 76, 122, 145, 147, 149, 169, 173, 185, 191, 197, 204, 207, 316, 338, 355  
Prozor 76, 108, 146, 148, 150, 170, 186, 338  
Pruska 289, 302  
Puračić 122, 206, 351,  
Purači 369  
  
Rača 313  
Rakova Noga 211  
Rakovica 211  
Rapovina 186  
Razboj 359  
Reljevo 333, 340, 342, 345, 349, 371  
Rogatica 76, 98, 102, 120, 145, 148, 150, 169, 184, 187, 188, 189, 209, 210, 223, 249, 255, 259, 268, 274, 278, 281, 282, 306, 317, 331, 337, 338, 406  
Rostovo 281  
Rudanka 102  
Rudine 37, 402  
Rudo 220, 320  
Rudolfstal 122  
Ruinica 335

- Ruma 197, 204  
Rumunija 228, 348  
Rusija 48, 59, 71, 81, 313, 324, 327, 332, 334  
Sandžak 67, 152, 328  
Sanski Most 76, 122, 145, 147, 149, 150, 168, 180, 185, 202, 205, 340  
Sarajevo 2, 3, 8, 9, 12-14, 24-29, 35, 36, 38-60, 63-93, 95-106, 109, 116, 119-125, 127-138, 141, 142, 144-146, 148-153, 155-164, 166-168, 172, 174, 174-184, 186-192, 195-233, 236-242, 244, 246, 248, 251-156, 258-259, 261-266, 268, 271, 272, 273, 276-288, 290, 292-297, 302, 205, 208-312, 315-317, 319, 3221, 326, 328-338, 340-358, 360-376, 379, 385, 389-413, 456, 462, 466  
Sarajevsko polje 37  
Sava 58, 65, 110, 236, 241, 259, 264  
Semberija 246, 308, 326  
Semizovac 228, 278  
Severo-Američke Države 265  
Sisak 355  
Skoplje 43, 81, 134, 181, 182, 230, 260, 261, 351  
Skugrić 316  
Slavonija 37, 104, 121, 215, 207  
Slavonska Požega 76  
Slavonski Brod 44, 58, 73, 104, 110, 161, 405  
Slovačka 43  
Slovenija 161, 162, 196, 215, 217, 307, 311  
Soča 161  
Sofija 284  
Sokolac 210, 282  
Solun 43, 230, 302, 321  
Sombor 182  
Split 24, 138, 181, 182, 230, 243, 308  
Srbija 9, 14, 15, 19, 31, 36, 37, 42, 49, 51-53, 57-61, 65, 67-69, 81-83, 89, 92, 95, 97-100, 103, 104, 105, 107-111, 113-116, 120-125, 128-135, 137, 139, 141, 142, 161, 163, 166, 167, 177-180, 182, 196, 215, 217, 228, 233, 234, 236-239, 241, 242, 246, 250, 253, 254, 257, 259, 262-264, 270, 289, 293, 294, 299, 300, 302, 303, 305, 307, 310, 311, 315, 318, 319, 323-327, 329-332, 335, 340, 341, 344, 348-351, 370, 378, 380, 382, 384, 387, 389, 393, 396-399, 401-403, 405, 407, 409, 410, 411  
Srebrenica 76, 87, 91, 98, 104, 108, 122, 146, 148, 149, 151, 171, 189, 223, 259, 309  
Srednje 200, 208, 211  
Sremski Karlovci 60, 76, 188, 347, 348, 351, 371  
Srpska Vojvodina 60  
Stari Majdan 340  
Stari Vlah 37, 413  
Stolac 43, 44, 75, 98, 145, 148, 150, 169, 186, 202, 222, 277, 279, 337, 338  
Strzica 185  
Subotica 199, 260, 313  
Surčin 333  
Sušak 76, 117  
Šabac 162, 168, 181, 288  
Šamac 98, 313  
Šleska 85  
Šlezija 43  
Šopronjek 103

Štip 181	312, 314, 316, 332, 337, 338, 341, 343,
Štrpci 211, 218, 282	348, 351, 354, 358, 365, 395, 403-406,
Šumadija 137, 253, 254, 278, 304	413
Tara 279	Ub 181
Tavna 53, 197, 210, 323, 326, 343	Ugarska 73, 100, 116, 117, 314
Telersdorf 103	Ulcinj 332
Teslić 122, 147, 149, 171, 176, 190, 222, 316	Ustiprača 228
Tešanj 52-54, 76, 97, 98, 122, 145, 147, 149, 169, 176, 185, 199, 316	Užice 181, 221, 223, 228, 285
Tiškovac 59	Valjevo 74, 142, 181, 223, 393
Tobut 210	Varcar-Vakuf 76, 122, 337, 338, 354
Tomislavgrad 148, 186	Vardar 161, 313
Tovarnik 313	Vardište 228
Travnik, 44, 47, 50, 58, 75, 98, 99, 104, 105, 119, 145, 146, 148, 150, 160, 162, 167, 170, 186, 190, 202, 210, 216, 222, 223, 257, 281, 300, 331, 338, 340, 354	Vašington 114
Trebinje 39, 40, 53, 75, 87, 98, 104, 120, 122, 145, 148-150, 169, 180, 181, 186, 199-202, 206, 216, 228, 296, 326, 337, 338, 354, 359, 360	Vareš 98, 170, 200, 208, 221, 223, 355
Trnoša 326	Velebit 348
Trnovo 134, 217, 354, 369	Vetrenik 137
Trst 40, 43, 72, 159, 160	Visoko 64, 75, 87, 98, 145, 148, 150, 169, 184, 187, 188, 191, 202, 206, 223, 228, 249, 238, 271, 274, 281, 282, 285, 290, 312, 314, 362, 373
Trubari 354	Višegrad 76, 98, 102, 119, 120, 122, 145, 148, 149, 150, 170, 184, 187, 188, 190, 198, 199, 202, 206, 223, 228, 249, 255, 258, 260, 278, 281, 282, 330, 338, 341, 354, 359, 398
Turbe 221	Vitina 186
Turonj 103	Vladimirci 181
Turska 63, 65, 75, 139, 293	Vlasenica 76, 104, 122, 146, 148, 149, 151, 171, 184, 187, 189, 202, 206, 228, 259, 274, 281, 282, 288, 337
Tuzla 9, 26, 39, 43, 47, 58, 66, 68-70, 85, 87, 91, 95, 98-100, 104-106, 109, 129, 130, 146, 148, 151, 160, 162, 167, 171, 176, 180, 182-184, 186, 187, 189-192, 199, 200, 206, 210, 218, 219, 222, 223, 227, 228, 246, 254, 266, 269, 271, 272, 274, 281-284, 288, 290, 307, 309, 310,	259, 274, 281, 282, 288, 337
	Vozuća 53, 323
	Vojkovići 228
	Vojvodina 55, 61, 69, 70, 89, 129, 196, 215, 243, 244, 265, 307, 328, 378, 407, 454

- Vraca 228  
Vračar 369  
Vranje 181  
Vrbanja 348  
Vrbas 220  
Vrbaska Banovina 24-26, 131, 147, 171, 181, 182, 184, 185, 197, 199, 216, 219, 225, 228, 231, 256, 257, 270, 284, 287, 307, 308, 392  
Vrela 283  
Vukovar 257  
Zadar 208, 209, 333  
Zagreb 14-16, 20, 42, 56, 69, 74, 77, 85, 86, 95, 98, 110, 113, 117, 118, 120, 121, 131, 133, 141, 155, 156, 158-162, 181, 182, 185, 188, 195, 197-200, 207-209, 214, 215, 218, 224, 230, 240, 244, 255, 257, 262, 264, 269, 270, 280, 295, 306, 308, 311, 314, 348, 351, 368, 373, 374, 390, 393-400, 404, 406, 408, 409, 410, 411  
Zavala 53, 323, 326  
Zavidovići 98, 122, 170, 196, 202, 206, 207, 259, 281, 282, 291, 312  
Zelinje 189  
Zemun 56  
Zenica 76, 98, 99, 103, 145, 148, 150, 170, 180, 181, 184, 187-189, 191, 198, 199, 206, 210, 216, 223, 260, 268, 281, 311, 326, 337  
Zetska Banovina 24, 25, 147, 181, 182, 186, 257  
Zvornik 43, 47, 50, 59, 76, 122, 146, 148, 151, 171, 184, 187, 188, 189, 191, 198, 199, 206, 210, 216, 223, 260, 268, 281, 311, 326, 337  
Žegar 103, 341  
Ženeva 76, 114  
Žepče 76, 98, 145, 148, 150, 170, 187, 337, 338  
Žeravac 219  
Žitomislići 53, 55, 57, 122, 326, 327, 332  
Županjac 76

HISTORIJSKE MONOGRAFIJE

Knjiga 18

Sonja M. Dujmović  
U OGLEDALU PROMJENA –  
SRPSKO GRAĐANSTVO U BOSNI I HERCEGOVINI 1918–1941.

*Izdavač*

Univerzitet u Sarajevu – Institut za historiju, Sarajevo  
Podgaj 6, 71000 Sarajevo, Bosna i Hercegovina  
[www.iis.unsa.ba](http://www.iis.unsa.ba)

*Za izdavača*

Dr. Sedad Bešlija

*Lektor*

Mr. Zenaida Karavdić

*Prijevod rezimea na engleski jezik*

Nermina Filipović

*Dizajn i tehničko uređenje*

Amra Mekić

*Tiraž*

200

*Štampa*

Štamparija Fojnica

*Za štampariju*

Mirsad Mujčić

ISBN

978-9958-649-31-8

Sarajevo, 2019.

Štampanje ove knjige podržala je Fondacija za izdavaštvo Sarajevo.